

GO LEWA KE DIHLONG



Ke a le leboga, Ngwanešu Neville. Šegofatšega!

Moso wo mobotse, bagwera. Ke mo go botse go ba mo mosong wo. Gomme ke nagana gore ke dirile...Ke motsenagare wa nako ya Ngwanešu Neville. O be a dutše morago kua le ya gagwe, a lokiša hlogotaba ya gagwe mmogo; gomme ka sepelela ka gare, a thoma go phutha godimo hlogotaba ya gagwe, gomme a re, “Go lokile...”

² E nkgopotša mengwaga ya go feta. Fao go be go le ngwanešu wa lekhalathe tlase mo, a bitšwa Ngwanešu Smith, le Kgaetšedi Cross. E be e le bagwera ba ba botse ba ka. Gomme ge ke be ke sepelela ka moagong bošego, moisa wa go tšofala o be a šomiša...O be a na le maledu a molomong a mašweu. Ga ke tsebe ge eba yo mongwe wa lena o a mo elelwa, goba aowa. Gomme o be a eba sefaleng, le a tseba. Gomme ka moka ga bona ba be ba tla be ba opela, “Ke Tsela Ya Lephefo Go Ya Legodimo.” Gomme Ngwanešu Smith, o no dula ka mokgwa *wo*, le a tseba. Gomme ke be ke tla sepelela ka gare ka mojako wa morago.

³ Fao go be go le mosetsana yo monnyane, mohutana wo moswanyana ka nnete, o be a tlwaetše go dula khoneng. O be a tla thoma go phaphatha diatla tša gagwe, a re, “Mo phagamišetšeng godimo,” yeo ke koša, le a tseba. Ba bea molodi wa bona beng go yona, le a tseba. Gomme nakong yeo ka kua ka khoneng ye e latelago, e ba yo mongwe gape, o re, etla ka gare gape, “Mo phagamišetšeng godimo.” Go lokile, yeo ke ye ba bego ba e opela ge ke etla ka mojako. Ke no rata sehlopha seo sa batho.

⁴ Gomme ka fao motšofadi Ngwanešu Smith o dutše morago kua, gannyane, le a tseba, gomme o be a le mohutana wa mothaka wa go homola. O be a tla re, “Etla ka gare, mogolo, khutšiša kefa ya gago.” E sego “ikhutšiše ka bowena”; “khutšiša kefa ya gago,” le a bona. “Etla ka gare, mogolo, khutšiša kefa ya gago.” O be a tla emela godimo fale, gomme, ke be ke kgona go bolela ka tsela ye a thomilego, ke be ke le bothateng, le a bona.

⁵ O be a tla re, “Go lokile,” o re, “bana, le a tseba,” a re, “Ke—ke be ke dutše mo ke maketše, ‘Morena, O ya go nneela eng gore ke se bolele?’” A re, “O—O—O tšwetše pele a šišinya hlogo ya Gagwe, a šišinya hlogo ya Gagwe go nna. ‘Nna ga ke ye go go neela selo se o ka se bolelago.’” A re, yena a re, “Ke bone Mogolo Branham a sepelela ka gare morago kua, gomme ka re, bjale, ‘Morena, ke no thoma go elelwa...’” Go lokile, ke be ke le thwi ka gare bakeng sa sona!

⁶ Ngwanešu George Wright, go bjang, ngwanešu? [Ngwanešu Wright o re, “Oo, gabotse. Nnete.”—Mor.] Šegofatšega, Ngwanešu Wright! Nnete. [“Ngwanešu Elijah o morago kua.”] Oo, a seo ke therešo? Ngwanešu Elij’ Perry, o rile, o morago mo. O mo kae, Ngwanešu Elij’? Ga se ka mmona botelele. . . Go lokile, nna, mmalo! Bjale re swanetše go ba le kopano ya nnete mo! Elij’ Perry, George Wright, le ba bangwe ba bona ba nako ya kgale ba ba bego ba fela ba eba mo ge ka moka gabotse le be le swanetše go swareletša mamati mafelong a wona, ka diatla tša rena, phefo e tšutla. Ke mo go botse go le bona! Mme, Kgaetšedi Wright o na le wena? Kgaetšedi Wright o ka gare? O morago kua, le yena. Eye, mohlomphegi. Go lokile, ke mo go kaone bjang! Kgaetšedi Perry, ke ba bona ka moka bjale. Go lokile, ke mo go kaone ka nnete. Ke mo go botse go ba ka gare. Ke mo go botse go dula ka mafelong a. Ke mo go botse go ba mmogo.

⁷ Ke polanne godimo, ka thata, go tloga morago; ke be ke rwele morwalo ka pelong. Ke sa tšwa go bowa go tšwa Afrika, bjalo ka ge ka moka ga lena le tseba. Gomme ge ke fihla ka kua, ke bile le bisa ya go beelwa mapheko, gomme ga se ba ke ba ntumelela, ga se ba ke ba ntumelela go rera ka baka la gore e kgoboketša batho ba bantši mmogo. Ba letetše dikhuduego kua nako efe kapa efe, gomme—gomme ga—ga se ba ntumelela go rera ka baka la kgobokano yeo ya batho mmogo. Tsela e nnoši ke bego nka kgona, e be e le go ba le mokgatlo wo o itšego wo o bego o emelwa ke mmušo, ka mmušong, go ntaleletša ka kua, ka gona seo ntle le bothata se be se tla dira mmušo go romela ntle sešole bakeng sa tšhireletšo. Le a bona, ba no. . . . Fao go ya go no ba dikhuduego, gomme seo ke ka moka se lego sa yona. E no ba thwi ka seatleng, le a bona. Monna yola wa mmušo o rile, “Nako ya mafelelo ge a be a le mo, o bile le e ka ba kotara ya milione wa batho mmogo.” Gomme a re, “Ka gona, le a bona, seo e tla no ba sona selo seo bokomonisi bo se lebeletšego, dikhuduego.” Ka fao, ga se ka kgona go rera.

⁸ Batho bale ba be ba eme fale, ba ntšhišinyetša diatla, gomme ba lla, “Elelwa mme wa ka! Elelwa, ngwanešu wa ka a hwile! Nna. . . .” Kua, ka morago ga lepheko, le a tseba, mapheko a terata, gomme se no go dira gore o ikwe gampe ka nnete. Gomme ke tla mmogo gae.

⁹ Gomme ka gopola, “Go lokile. . . .” Morwa wa ka, Joseph, morago kua, o hlephišitše fase gannyane ka go baleng ga gagwe. Gomme o. . . . O phasitše ka moka gabotse, eupša o ile a swanelwa ke go e tšeela godimo; o be a sa bale gabotse go lekanela. Ka fao ka gopola, “Go lokile, re ya go swanelwa ke go dula gae lebakana le lennyane.” Gomme ka re, “Ge re dula gae, go ya go senya maikhutšo a digotlane.” Ka fao re nno e fega, gomme ra mo tšeela godimo go karolo ye nngwe ka Agostose, gomme re dumelele. . . . gomme re tla morago fa lebaka la tše mmalwa, dibeke tše tharo.

10 Ka re, “Ke a dumela, ge re sa le morago kua, ke tla no tšea gomme ke sware kopano. Re tla hwetša otithoriamo ya sekolo godimo mo, gomme—gomme re tla ba le kopano go tloga ka la masomepediseswai go ya pele go kgabolela pele, kopano ka otithoriamong ya sekolo. Ke be ke nyaka go rera ka thuto ya go tšhollwa ntle ga Meruswi ye šupa ya mafelelo.” Gomme ka fao re ile ra bitša pele, gomme ra ba le manyami a mannyane. Ba ka se ke ba re dumelela go šomiša dikolo tše gape, batho ba bantši kudu ba kgobokane ka ntshe. Re ka se kgone go ba le sona kae kapa kae. Gomme ka fao ka gona ka tšea sephetho, ge ke be ke le morago mo nako yeo, go na le gore . . .

11 Re ka se kgone go bea ka moka batho, ge re ka kwala- . . . Ga se ya ka ke ya kwalakwatšwa, bjale. Ka fao ge re bea batho ka moka, re leka go ba bea ka tabarenekeleng mo, re be re ka se kgone go e dira. Le a bona, e no ba . . . matšatši a mahlano ka mo e tla ba boima.

12 Ka fao, ge re dutše ka fale re bolela le Ngwanešu Neville le Ngwanešu Wood, le bona, re tšere sephetho go se. Ge re ka se kgone, gona, seo se tla re dira gore re be le ditirelo tše tlhano; tšeo e tla ba masomepediseswai, masomepedisenyane, masometharo, masometharottee, le la pele. Go lokile, ke a ikwela gore ge re ka ba, ra thoma Lamorena le le tlogo, re ka kgona go ba le ditirelo tše pedi, Lamorena mosong le Lamorena bošego, leo ke la lesomeseswai. Gomme ka gona ka—ka la masomepeditlhano, ra ba le Lamorena mosong le Lamorena bošego. Tšeo ke ditirelo tše nne. Ka gona ka la pele Agostose, ra ba le Lamorena mosong le Lamorena bošego. Tšeo e tla ba ditirelo tše tshela, gomme ka gona se ka se dire semenyamenya seo go tsenya batho ka gare. Gomme ke nagana seo.

13 A ga le nagane gore seo se tla ba kaonekaone go phala go ba le yo mongwe le yo mongwe ba nno kgobokana le go pitlagana mmogo, le se sengwe le se sengwe? Ka gona feela seo go tšona ditirelo tše pedi, re ka kgona go beana le seo, eupša yo mongwe le yo mongwe ka mkgwa wo mongwe o goga mmogo. Lebaka la mašego a mahlano, go otlologa, e be e tla e dira ye thata.

14 Gomme ke nyaka go ba le bahlokomedi ba ditšhelete le bagolo mo, ge ke sa le mo.

15 Se se tla go ba gohle. Re phela ka mo matšatšing a mafelelo, moo Ebangedi e se nago le—le lefelo la pele bjalo ka ge E swanetše go ba. Ga e na le ditokelo tše E swanetšego go ba natšo. Ka moka E roketšwe godimo ka dipolotiking le dilo, gomme go no swana le yunione. Gomme seo ke se mafelelong e tlogo go sona, ka baka la gore leswao la sebata le swanetše go tla ka yunione, re a tseba. Ka fao re—re . . . Ka baka la gore, ke dikiletšo, “ga go motho yo a ka kgonago go reka goba go rekiša, ge e se yo a nago le leswao la sebata.”

16 Gomme bjale ke nyaka go hwetša, ka bagolo. Ke ikwa ke hlahlwiwa. Ga se kake ka ba le tlala ya mohuta wo ka pelong ya ka bakeng sa Modimo, ka go ka moka bophelo bja ka, go feta ka fao ke nago bjale, le a bona. Ka gore... Gomme ke—ke nyaka go hwetša tente ya ka mong le tša ka—tša ka dilo, go swana le ka fao Morena a mphilego pono go, gomme ke a dumela nako e no ba kgauswi bjale. Gomme ke nyaka go bona ge ke sa le mo, gore ke ka baka la eng re sa kgone go hwetša tente.

17 Gomme—gomme ka gona ge re tloga, go swana le go tla mo Jeffersonville, go na le gore re be feela le letšatši goba a mabedi, goba a mararo goba a mane matšatši, re ka kgona go ya ntle mo gomme ra bea tente ye godimo, gomme ra ba le tše pedi goba tše tharo dibeke, le a bona, gomme go no re ga go yo mongwe a ka kgonago go bolela selo ka yona. Re ka kgona go tšea phaka ya polo, goba, ge ba sa re dumelele go ba le yeo, fale go na le molemi ntle mo o tla re dumelela go ba le polasa. Re tla hira polasa gomme—gomme ra e bea godimo. Selo se nnoši se re tla swanelwago ke go se dira fale, e tla ba go dira ya rena—ya rena meago ya ka ntle, le go ya pele, gomme bakeng sa dikgotsofalo tša rena. Gomme seo se ka kgona go dirwa ga bonolo. Gomme ka gona re tla thoma go ba le ditirelo tša rena ka mokgwa wo ka baka la gore seo ke go ya ka pono go tšwa go Morena, gomme e swanetše go dirwa ka tsela yeo.

18 Gomme ge ke etla ka gare, maabane, gomme ka hwetša, le a tseba, *se*, *seo*. Gomme ke be ke eya go rotoga seterata, gomme mogwera wa go loka wa ka a eya mmogo kua, a re, “Halo, Billy.” Ka mo lebelela, gomme moriri wo mošweu wa leswela, mpa *yela* ya magobja. Gomme mošemane ke wa mengwaga ya ka. Re be re kitima go dikologa mmogo, yo mobotse mothaka yo moswa, ge ke be ke sa le lešumane. Se be se ntira go ikwela gampe.

Morwa wa ka yo monnyane, Joseph, o rile, “Ka baka la eng o nyamile, Tate?”

19 “Oo,” ka re, “Nka se kgone go e hlatholla go wena, Joseph. Le a bona, nka se kgone, kgone go go botša.”

20 Gomme ke lebelela Elij’ Perry yo a dutšego morago fale, le Mdi. Perry; go bonala o ka re maabane ba be ba le bobedi bjo bonnyane bja hlogo-swana ntle fale, ba phela kgauswi le nna, ge re be re na le seketswana sa go tšofala, Wahoo, gomme tlase nokeng gomme re thea bošego. Ba boneng mmogo ke bo hlogo-tšhweu, le a tseba, se bolela selo setee, ke sebobodi se sennyane se se tlogo godimo, “Ga o sa na le nako ye ntši.” Le a bona?

21 Ka fao, ke nyaka gore letšatši le lengwe le le lengwe la bophelo bja ka le balle Yena. Seo ke se tlogetšego, nako ye ke nago le yona, ke nyaka go e šomiša felotsoko ke dira selo se

sengwe, ge e se go feta go ema khoneng ya seterata, go paka bakeng sa letago le tlhompho ya Modimo. Gomme ke—ke mo ka morero woo.

²² Gomme ke na le lefelo le lennyane la sephiri godimo mo ka go Mill wa Green, Indiana. Ga se toropokgolo, bjale, ke—ke lešoka. Gomme batho ba bangwe ba le tšere, gomme ba ka se tsoge ba go dumelela le go bea leoto godimo ga lona. Eupša ke na le lewa fao moo o ka se tsogego wa nkhwetša ge ke tsene ka go lona. Ke ya ka go lona ka nako ya bošego, gomme a ka se tsoge a tseba ge ke eya ka gare goba ke tšwela ka ntle. Gomme ga a tsebe mo lewa le lego, le go kgona go fihla go lona go sa kgathalege mo le bego le le gona. Gomme ke nyaka go ya kua gomme ke bolele le Morena, lebakana, ke ikwela gore ke bohlokwa.

²³ Mosadi, o nyaka go tla, o nyaka go tla morago gomme a etele tikologo, le Rebekah le Sarah, le bona, le bagwera ba bona. Gomme re morago mo bjale lebaka la dibeke tše tharo tše di latelago, gomme ge Morena a ratile.

²⁴ Gomme ke a nagana, go na le go leka go pitlaganya batho ka moka mmogo, bakeng sa dikopano mo ka tabarenkeleng. . . Go le bjalo, ye ke ya rena, ke ya Morena, e feng rena. Gomme e tlabaketšwe ka setšidifatša-moya. Bjalo ka go ba le tirelo ya Lamorena mosong, le tirelo ya Lamorena bošego. Seo se tla dumelela batho go ya morago lefelong la bona, ka gona le go leta kua go fihla beke ye e latelago ye e tlogo.

²⁵ Ga ke nagane gore nka kgonago tšea gomme—gomme semmušo ka toka go go tšhollela ntle ga Merusu ya mafelelo, ka baka la gore ke kudu, kudu wo mogolo Molaetša ka go yeo. Eupša nka kgona go rapelela balwetši, le go dira dilo tseo. . . Ke na le Melaetša, le nna, bjalo ka ge Morena a tla mpha yona, bakeng sa kereke. Go kgabola beke, ke tla ya ntle mo lešokeng felotsoko gomme ke ithute, ke tle morago Lamorena mosong, ke be le tirelo ya Lamorena mosong ka mokgwa wo, le tirelo ya Lamorena bošego. Modiša wa rena yo monnyane wa mogau kudukudukudu, Ngwanešu Neville, ke mmošišitše ge eba seo se tla ba kgotsofatšo go yena. Ke gore go tšea ka moka ditirelo tša gagwe go tloga go yena, eupša o be a thabile go fetiša go e neela go—go seo. Ke no. . .

²⁶ Ngwanešu Capps, o, ke a thanka, o na le bofokodi bja go tlaruma, le yena, gomme ke a bona o tlogile, le—le Ngwanešu Humes. Gomme Morena o bile le Ngwanešu Mann mo go no tšeela thwi godimo, le lefelo. Le a tseba, a ga go makatše ka fao Modimo a tla dirago dilo? Yena ka mehla o na le se sengwe le se sengwe se beilwe nakong feela tlwa. Ke tlile godimo gomme ka kwa yo mongwe a rera. Ka re, “Seo ga se. . . Ke a dumela. . .”

²⁷ Ngwanešu Capps, o tla Tucson, gomme ke nagana gore bo ile bja mo gakantšha ka bjako, e be e ka ba ditikiri tše lekgolo le lesome. O be a sa nyake go dira selo ka seo, ka fao a tloga go

ya, yena le Ngwanešu Humes, gomme ba ya godimo Phoenix. Go le bjalo, ke lekgolo le lesometlhano go ya go lesometshela, lesomeseswai godimo kua. Go be go sa befilebefi, ka fao ke nagana gore o tlogile go ya Texas ka morago ga fao; o, leka go hwetša lefelo.

²⁸ Eupša ga o nyake Arizona nako ye ya ngwaga, ke a le botša. E be e le lekgolo le masomenne, letšatši le lengwe, Labohlano la go feta, ditikiri tše lekgolo masomenne, ka Parker. Gomme fao ke mo Ngwanešu Craig, go tšwa kerekeng mo, a dulago. Gomme o ka kgona go pšhatla lee, gomme le tla gadikega pele le itia fase. [Ngwanešu Branham o a sega—Mor.] O, o a tshwa gomme—gomme monola o sepetše, go no ba. . . Fao ga go bošidi goba selo, ka nnete ke obene ya go paka nakong ye ya ngwaga. Eupša go tloga e ka ba Nofemere, Disemere le Janaware, go a makatša. Eupša ge go etla e ka ba Matšhe le Aporele, bokaonekaone o tloge go ya kgole ge o sa nyake go felelwa ke moya.

²⁹ Ka fao Ngwanešu Capps le bona ba diregile go tla ka nako yeo, yeo ke nagana gore e ba lelekišeditše ntle. Ka fao mohlomongwe Morena o dirile seo ka morero. Ke dumela se, gore Modimo o beakanya dikgato tša moloki. Nako ye nngwe go bonala go le bothata.

³⁰ Go swana le letšatši le lengwe ka leetong le go ya Afrika, ke be ke na le bonnete kudu gore ke be ke sepela ka thatong ya Modimo. Ka baka la gore, ngwaga wa go feta, ke be ke le tlase ka Borwa, ke swere dikopano tša go lokologana, gomme, ba—ba, ka gopola. . .

³¹ Go tšwa go mokgatlo wola, ba re, “O ka kgona go tla pele, go kgabola Banna ba Kgwebo ba Bokriste, eupša re ka se be le selo go dira le yona.”

³² Go lokile, ga ke nyake go ba lahlela bona banna thwi godimo ga yona, le a tseba, go dira thulano. Ke—ke nyaka go ba dira gore ba ikwele gabotse yo motee go yo mongwe. Ka fao ka no re, “Go lokile. . .” Ka ba ngwalela lengwalo, ka re, “Elelwang, ke lekile go ya ka Afrika lebakeng la mengwaga, gape, ke ikwela gore bodiredi bja ka ga se bja fela ka Afrika. Ga ke na le. . .”

³³ Ka baka la eng ke swanetše go ya Afrika, ge ke na le tše tshela, makgolo šupa a ditoropokgolo thwi mo ka United States, tše di bitšago, le a bona, feela thwi mo, ntle le go tlogela Canada, Mexico, goba le lengwe la mafelo ao? Ka baka la eng ke swanetše go nyaka go ya kua? Eupša ke selo se sengwe ka pelong ya ka, seo se nkgogelago go ya Afrika. Kua, batho bale, fao—fao go na le selo se sengwe ka bona, seo ke se ratago, gomme ke nyaka go no yela batho ba makhalate feela. Gomme fao go na le selo se sengwe ka gare ga ba bantši ba bona, bona baetapele, ga ba ikwele gore ke swanetše go dira seo. Ke—ke be ke nyaka go ya go bagwera ba ka ba makhalate.

Fao ke mo Morena a mpileditšego gona. Gomme bjale ba a hloka. Ba bantši ba batho bao, batho ba bašweu bao, ba kgona go ba le dingaka le se sengwe le se sengwe. Eupša bona bathobaso ba go šokiša ba dula ntle kua, gomme ba seripa go bola. Ke—ke—ke ikwela gore ke bona ba ba bonalago o ka re ba tla O amogela. Ke bona. Fao go na le selo se sengwe ka yona.

³⁴ Ge o fihla lefelong, o setswatswa kudu mo o ka tsebago se sengwe le se sengwe, ka gona Modimo a ka se kgone go dira selo ka wena. Eupša ge o fihla lefelong mo o ratago go theetša le go ithuta, gona—gona ke nako ya Modimo, go kgona go sepelela ka gare gomme a bolela le wena.

³⁵ Gomme ka fao ke ba ngwaletše lengwalo morago, gomme ka ba botša. Gomme ka re, “Elelwang, ka Letsatši la Kahlolo, a nke tšona diatla tša marapo di tšwele ka ntle ga muši, di le ahlole! Madi a bona godimo ga lena, e sego godimo ga ka, ka baka la gore ke lekile lebaka la mengwaga ye lesome go ya morago.”

³⁶ Ka gona ge ke rometše lengwalo, ka tla morago, Selo se sengwe sa re go nna, “Bona Sidney Jackson, mo tšele leetong la go tsoma.” Gomme, ka nako ye e swanago, Morena a bolela le Sidney Jackson, a re, “Tau ya mariri a makheri, Ngwanešu Branham o kampile; Durban, kopano ye kgolo.”

³⁷ Go lokile, o be a le godimo mo, gomme o boletše le lena mo. Ka tsela ye, re kolobeditše. . . O be ka ntle le go šišinyega a le kgahlanong le kolobetšo ye Leineng la Jesu Kriste. Gomme mosadi wa gagwe o be a le befibefi go fetiša ka fao a bego a le ka gona, o be a tla no sepela go tloga. O be a ka kgona. . . Ke a le botša, ga se ka ke ka bona batho ba bangwe gape ba boikgafo. Ba na le e ka ba badiredi ba lekgolo masometharo godimo kua, ba ba kolobeditšwego Leineng la Jesu Kriste, gomme ba no tšhuma naga godimo. Molaetša o no swiela Afrika, mo gohle, boradifofane le banna ba bagolo ba a tla, ba kolobeditšwe Leineng la Jesu Kriste.

³⁸ Gomme ka fao ka, ge ke thomile go ya ka kua, ke a le botša, ga se kake ka ba le bothata bjo bogolo bjalo ka bophelo bja ka ka moka, bja go leka go ya kua. Gomme ka wona motsotso wa mafelelo, wona motsotso wa mafelelo wa go ya, mo go be go ngwadilwe go putlaganya bisa ya ka, “O ka se kgone go letela mohuta ofe goba ofe wa tirelo ya bodumedi; o ka kgona feela go tla go tsoma.” Go lokile, ka gona, e be e le lefelo.

³⁹ Eupša ka re, “Ga ke tshwenyege diabolo a se dirago, nka—nka se. . . nka se kgone go lefela se Ngwanešu Jackson a se boletšego ka tau ya mariri a makheri, le *se, seo*, goba se *sengwe*. Nka—nka se kgone go se lefela. Eupša ke a tseba Modimo o mpoditše gore ke ‘bone Sidney Jackson, le go ya go tsoma.’” Gomme ka re, “Ke a ya.” Gomme nako ye nngwe. . . Gomme ke bile le le lengwe la maeto a magologologo.

⁴⁰ Ka hwetša ntle gore bothata e be e le eng. Bjale ke a nagana, e ka ba Oktoboro, Morena ge a rata, nka kgona go ya morago gomme ka ba le kopano le se sengwe le se sengwe, tirišano ya go tla, se sengwe le se sengwe gape, le a bona, ka Afrika bjale. Ke ile botebong bja bjona gomme ka hwetša ntle fao bo bego bo le gona, seo se bo hlotšego. Godimo mo, go ngwala, yo motee yo o na le se go se bolela, gomme selo se sengwe se na le selo se sengwe go se bolela, gomme le yo motee fale. Selo se sekaonekaonekaone o ka se dirago, ke go ya o hwetša ntle, ka bowena. Gomme ke tseba mo bothata bo bego bo le gona, le gore lebaka la bjona e be e le eng; e be e le ka baka la batho ba bantši kudu ba kgobokanago mmogo, mmušo o be o ka se ntumelele go ba le yona.

⁴¹ Gomme ge Banna ba Kgwebo ba Bakriste goba mokgatlo ofe goba ofe, wo o tla re tlišago ka gare, gona mmušo ntle le go botšwa...ka baka la gore ke mokgatlo o emela mmušo, mmušo o romela tšhireletšo ya sešole. Ge fao go ka ba banna ba masomeditlhano go tšwa go kereke e tee ya leina, ba masomeditlhano go tšwa go ye nngwe, le gona ba ka se amogele yeo. E swanetše go ba hlo—hlogo ya mokgatlo woo. Gomme Banna ba Kgwebo ba Bakriste ke mokgatlo wo e sego dithutodišele wo o emelago dikereke ka moka. Ngaka Simon, hlogo ya bona godimo kua, monna yo mokaone kudu, ke ile ka kopana le yena gomme ka bolela le yena. Gomme ba tšea dikopano, gomme ka moka tšohle dikereke di tla mmogo. Le a bona? Gomme ke a dumela re tla ba le ye tee ya dikopano tše kgologologolo tšeo di kilego tša ba ka—ka Afrika.

⁴² Eupša ntlha ya ka e be e le ye, ge o tseba gore o—o leka go dira se se lokilego, selo sa pele ke, ge o ikwela o hlhliwa go dira selo se se itšego, gona se hlhlofe ka Lentšu gomme o bone ge eba se gabotse le Lentšu, gomme ka gona se dumelele selo go emiša. Ga ke tshwenyege gore ke mabili a makae diabololo a lahlelago tseleng, e no sepela thwi bokagodimo godimo ga wona.

⁴³ Ke boditše mosadi wa ka gomme ke boditše Ngwanešu Wood, ge ke fihla mo, le ba bangwe ba bagwera ba ke kopanego nabo maabane: Ke bile le mengwaga ye e ka bago ye mehlanano mo ke sa tsebe se nka se dirago. E be e le—e le go boifiša...Le a bona, tsošetšo ka boyona, magareng ga dikereke, e hwile. Yo mongwe le yo mongwe o tseba seo. O ikwela yona ka mo tabarenekeleng. O ikwela yona gohle. Fao go na le bja go rothotha, boikwelo bja go hwa. Fao go no ba selo se sengwe ga se gabotse. Ke ka baka la gore phišegelo ya tsošetšo e tlogile go tšwa go batho. Eya ka dikerekeng, o tla ba bona ba dutše fale. Gomme modiša o thetšwa go dikologa bakeng sa molaetša le selo se sengwe gape. Gomme selo sa pele le a tseba, o o retollela go mohuta wa phathi ye ba yago go ba le yona, goba selo se sengwe. Go bonala e le go rothotha ga lehu gohle.

44 Billy Graham o e etše hloko; Oral Roberts. Mna. Allen o bile le bothata, bjalo ka ge le tseba. Oral Roberts o na le meago yela ya ditolaro tše dimilione tše makgolotlhano, le go ya pele, ka kua. O na le sekolo. Gomme, go lokile, ga go motho tšhemong bjale.

45 Ke tlogile mo, ka pono, go ya ka kua ka Tucson, go bona se Morena a bego a nyaka ke se dira. Kua O kopane le nna kua, bjalo ka ge A le boditše mo gore O be a tla e dira, gomme sebopego sa Barongwa ba šupa, gomme a bolela gore ke boele morago gomme Mahuto a Šupa a be a eya go bulwa. Seo e no ba tlwa se sa go direga.

46 A re, letšatši le lengwe le Ngwanešu Wood ge a etla ntle kua, re ile lefelong le le swanago, gomme ka lahlela letlapa godimo, la tla fase, A re, “Bogareng ga mosegare le bošego, o . . .” Se sengwe, ke lebetše feela gore mantšu a be a le eng. “O ya go bona letago la Modimo.”

47 Gomme letšatši le le latelago, sesasedi sa tla fase go tšwa magodimong, gomme re tseba setori sa se se diregilego. Ge se ile godimo, ba botšiša gore e be e le eng. Ka re, “Se boletše mantšu a mararo, ka go methuthupo ye meraro ye megolo.” Banna ba kwele feela mothuthupo. Ke kwešišitše seo Se se boletšego. Gomme ka re, “‘Kahlolo e ratha Lebopo la Bodikela!’” Matšatši a mabedi ka morago ga seo, Alaska ya ba bjalo ka ge e nweletše. E be e duma go dikologa, ditšhišinyego tša lefase, selo se sengwe le se sengwe. E no di lebelela, letšatši le lengwe le le lengwe, ditšhišinyego tša lefase di no šišinya gohle.

48 Kopano ya ka ya mafelelo, kopano ya mafelelo ka go ba nayo, wo e tla ba Molaetša wa ka wa mathomo, ka nnete, go rera go tloga nako yeo. Ke be ke rera ka Los Angeles, ka Otithoriamong ya Biltmore, gomme ke be ke bolela ka monna a ikgethela mosadi ka boyena. Go molaleng gore le na le theipi ya wona. “Ke,” ke rile, “E laetša semelo sa gagwe le ditlhologelo tša gagwe.” Ka gore, ge monna a tšea mosadi, o tšea mosetsana yo moswa, gomme go ba mosadi wa gagwe; o tšea, le a tseba, mosetsana wa sebjalebjae yo e lego Ricketta wa go tlwaelega, go—go laetša seo a . . . Ge a nyala mohumagadi botsana goba mohumagadi thobalano, eng kapa eng e lego yona, se laetša sa gagwe, seo ka nnete se lego ka monneng. Eupša Mokriste, o lebelela semelo ka go mosadi, ka baka la gore o polana legae la ka moso le mosadi yoo. O a polana, o hwetša modiralegae. Gomme ka re, “Ka gona, Kriste, go ya ka Lentšu la Gagwe mo, le re botša gore Legae la rena la ka moso le tla ba eng. Ke mohuta mang wa mosadi A tlogo go mo kgetha gona, seotswa sa kereke ya leina? Le gate! O tla kgetha mosadi yo a filwego semelo ke Lentšu la Gagwe, gomme yoo e tla ba Monyalwa.”

49 Gomme ge ke sale ka fao, Selo se sengwe sa ntia, gomme ga se kake ka tseba selo lebaka la metsotso ye masometharo. Fao go bile seporofeto se se tšwetšego ntle. Selo sa pele se ke se elelwago, Ngwanešu Mosley le Billy, ke be ke le ka ntle

seterateng, ke sepela. Gomme Sa re, “Wena Kaperenaume, yo o ipitšago ka bowena ka leina la Barongwa,” yeo ke Los Angeles, toropokgolo ya barongwa, le a bona, barongwa, “ao a phagamišitšwego ka legodimong, a tla tlišwa fase ka heleng. Ka gore, ge mediro ye maatla e ka be e dirilwe ka Sodoma, yeo e dirilwego ka go wena, e ka be e sa eme go fihla letšatši le.” Gomme seo ka moka e be e le ka go idibaleng, go nna. Le a bona?

⁵⁰ Gomme ka fao ke sa tšwago go kgabola tsholo, Kriste, ke Mo phagamiša gomme ke botša kereke. Ka re, “Lena basadi, ga go kgathale ka fao ke lekago go tla go lena, goba go rera kgahlanong le dilo tše; gomme wena monna, lena bareri; lena le dira bofora kgafetšakgafetša nako ka moka, le e dira go no swana. Le sepela godimo ga Lona mo o ka rego Lentšu la Modimo e be e se selo.”

⁵¹ Gomme ge ke kwešišitše seo, ke ile ka ya, ka re, “Fao go na le Lengwalo ka sona felotsoko.” Gomme ka ya gomme ka hwetša gore e be e le Jesu, a sola Kaperenaume kgauswi le lebopo la lewatle. Bošegong bjoo ke lebelela Mangwalo godimo. Ka tla gae, ka hwetša puku ya histori; gomme Sodoma le Gomora gatee e be e—e le toropokgolo ya go phomelela, motsemošate wa Bantle wa lefase. Gomme le a tseba, toropokgolo yeo, ka tšhišinyego ya lefase, e ile ya nwelela ka Lewatleng la go Hwa. Gomme Jesu a ema, gomme a re, “Kaperenaume, ge Sodoma e ka be e bile le mediro e dirilwe ka go yona ye o bilego le yona e dirilwego ka go wena, e ka be e sa eme lehono. Eupša bjale o swanetše go tlišwa fase heleng!” Gomme e ka ba makgolo a mabedi goba a mararo a mengwaga ka morago ga seporofeto sa Gagwe, le ka moka tšona ditoropo tša lebobong, ye nngwe le ye nngwe ye tee ya tšona e sa eme ge e se Kaperenaume, gomme e robetše bokafase bja lewatle. Gomme tšhišinyego ya lefase e e nweleditše ka lewatleng.

⁵² Gomme ka gona ke porofeta, “Los Angeles e tla ba bokafase bja lewatle.” Gomme ka tla gae, gomme ka ya Afrika. Gomme ge ke sa le ka Afrika, ba ba le tšhišinyego ya lefase. Gomme borasaentshe. . . Le e bone, e be e le kgašong, gore a a itšego a magolo, a makaone magae a phorimela ka gare, ka Los Angeles, le mothela, le go ya pele. Gomme bjale fao go na le. . .

⁵³ E sa le go tloga ka tšhišinyego yeo ya lefase, fao go na le la tše pedi goba tše tharo diintšhi lenga le le tlogo ka lefaseng, le thoma ka Alaska, le ya go dikologa go kgabola Dihlakehlake tša Aleutian, le tla ntle e ka ba lekgolo le masome tlhano goba makgolopedi a dimaele ka lewatleng, le tla morago godimo ka San Diego; le tšea ka California, goba Los Angeles, gomme le tla ntle gape feela ka tlase ga karolo ya California kua, lefelo le lennyane le bitšwago San Jose, feela ka tlase kua.

⁵⁴ Gomme rasaentshe yo o be a bolela, a le poledišanongtsenelelo. Re be re bogetše thelebišene. Gomme a re, “Ka fase ga yeo go na le togotogo ye e bilokanago.” Gomme o boletše se, a re, “Taputapu yeo e tla phonyokga ya tlemologa,” gomme a re, “gomme e tla dira.” Gomme ye pole. . .

55 Monna, rasaentshe yo a bego a botšiša go tsenelela rasaentshe mogolo yo, o rile go yena, a re, “Go lokile, yeo gona e ka kgona go nwelela ka moka?”

A re, “Go kgona? E swanetše go nwelela!”

56 A re, “Go lokile, go le bjalo, go molaleng e tla ba ye mentši, ye mentši mengwaga go tloga bjale.”

57 A re, “E ka kgona go ba metsotso ye mehlano go tloga bjale, goba e ka kgona go ba mengwaga ye mehlano go tloga bjale.” O ile a no beela mengwaga ye mehlano.

58 Eupša feela ka nnete ka fao ke bego ke eme fao ka fase ga Tshušumetšo yela, ka bea kahlolo godimo ga Lebopo lela la Bodikela, gomme ka gona ka e latela thwi godimo mo ka go nwelela ga Los Angeles, o ile! Seo ke therešo. E tla direga. Neng? Ga ke tsebe.

59 Eupša, oo, na go diregile eng? Le a tseba, re na le dikhonthinente tše tshela feela bjale. Re be re na le tše šupa, ye tee yela e nweletšego magareng ga Afrika le United States. Oo, ke tša histori, le tseba ka yona. Bjale, ge yeo e eya tlase, ka gona ke nyaka gore le hlokomele ge . . .

60 Yeo ke thero ye ka go e rera godimo ge, ke a dumela, Ngwanešu Elij’ Perry a ka no ba a be a le letikone mo kerekeng ka nako yeo, go ka moka ke se tsebago. Eupša e rile, “Nako e tla tla . . .” Ke be ke sa e tsebe go fihla Mdi. Simpson a ntlšetša the—thero letšatši le lengwe. Gomme ke na le yona e ngwadilwe ka pukung ye nnyane, gore, “Leganata . . .” gore, “Lewatlegolo le tla itelela tsela ya lona go ya ka leganateng.” Yeo e bile mengwaga ye masometharo ya go feta.

61 Gomme, go le bjalo, Lewatle la Salton le ka ba dikgato tše makgolopedi ka fase ga bolekanelo bja lewatle, gomme ge go bilokana mo gogolo fao, lefase lela le melaetša ka gare ka mokgwa wo, ka makgolo a sekwere sa dimaele, makgolo le makgolo a sekwere sa dimaele di nwelela ka lefaseng, se tla lahlela lephotho le legolo godimo ga Arizona. Nnete, le tla dira.

62 Oo, re mafelelong a nako, iri ya letago, go tšwelela ga Morena Jesu! O rile, “Fao go tla ba le ditšhišinyego tša lefase ka mafelong a go fapana, nako ye thata, kgatelelo magareng ga ditšhaba, dipelo tša banna di tla feila ka letšhogo.” O rile, “Ge dilo tše di thoma go direga, le phagamiše hlogo tša lena, topollo ya lena e tla kgauswi.” Oo, nna!

Ditšhaba di a thubega, Israele e a tsoga,
 Maswao a baporofeta ba a boleletšegopele;
 Matšatši a Bantle a badilwe, ka merwalo ya
 megoma;
 Gomang, O bašwallangwa, go wa lena. (E ba
 le nnete go dira seo!)

Letšatši leo la topollo le kgauswi,
 Dipelo tša monna di feila ka letšhogo;
 Tlatšwang ka Moya wa Modimo, e bang le
 mabone a lena a tuka a hlwekile,
 Lebelelang godimo, topollo ya lena e
 kgauswi! (Yeo ke therešo.)

Baporofeta ba maaka ba a aketša, Therešo ya
 Modimo ba a e gana,
 Gore Jesu Kriste ke Modimo wa rena.

⁶³ Le bone seswantšho letšatši le lengwe, ka fao A retolletšego seswantšho seo ka ka lehlakoreng fao? Gomme sona seswantšho sa Barongwa ba šupa bao ba go phagamišetšwa godimo, a se retollela lehlakoreng la letsogo la go ja, gomme fao ke sefahlego sa Morena Jesu a lebeleitse fase lefaseng gape.

⁶⁴ Le a elelwa ge ke be ke rera *Mabaka A Dikereke Tše Šupa*, ke be ke sa kwešiše gore ka baka la eng Jesu a eme fale ka “bošweu” godimo ga hlogo ya Gagwe. O be a le Monna yo moswa. Ke ile ka e tšeela morago ka Beibeleng, e rile, “O tlile go Motala wa Matšatši, Yoo moriri wa gagwe e bego e le wo mošweu bjalo ka wulu.” Jesu o be a no ba masometharo-tharo le seripa a mengwaga ka bokgale, go bapolweng ga Gagwe.

⁶⁵ Ke ile ka bitša Ngwanešu Jack Moore, moithutamodimo. A re, “Oo, Ngwanešu Branham, yoo ke Jesu ka legatong la Gagwe la go tagafatšwa.” A re, “Ka morago ga lehu la Gagwe, poloko, le tsogo, O boetše go leo.” Seo se ile sa kwagala ka moka gabotse go moithutamodimo, eupša ga se sa ke se eya gabotse, ga se sa ke se thula selo se sengwe.

⁶⁶ Ke ile ka ya godimo gomme ka thoma ka lebaka la pele la kereke, fao Moya wo Mokgethwa wa e utolla. Bjale le na le yona thwi godimo ga *Mabaka A Kereke* a lena. Ke a thanka dipuku di tla tšwa gabotse ka pela bjale, taba ka botlalo bja yona. Gomme e be e laetša gore Jesu e be e le Moahlodi. Fao go na le wiki ye tšhweu ye ba bego ba e apara, ba bea wiki godimo gomme ba apara bjalo ka moahlodi, England ba sa e dira ge o fihla go maatlataolo a godimo. Gomme seo se retolletšwe ka lehlakoreng ka seswantšhong se, O fao, moriri wa Gagwe wo moso, o ka kgona go o bona ka lehlakoreng la maledu a Gagwe, le wiki ye tšhweu godimo. Yena ke wa mafelelo a maatlataolo, Yena ke Maatlataolo a Godimo. Le Modimo o boletše bjalo, ka Boyena, “Yo ke Morwa moratwa wa Ka, lena le Mo kwe.”

⁶⁷ Yena o fao le bona Barongwa, Molaetša, wo e bego e le go ripaganya gašupa ga wona mahuto a šupa ao a utolotšego *peu ya serpente* le ka moka dilo tše mo. Gomme o laetša gore ke sona seapešo sa Gagwe, ke—ke Maatlataolo a Gagwe a Godimo. Yena ke wa Godimo, gomme O apere wiki, goba—goba o apešitšwe. Beibele e boletše gore O fetotše

sefahlego sa Gagwe, goba O iphetotše ka Boyena, *en morphe*. Lentšu le le tšwa go lentšu la Segerika, *en morphe*, leo le rago moraloki wa Mogerika yo a ralokago dikarolo tše ntši; lehono ke selo se setee, ka tiragalo ye nngwe ke selo se sengwe gape. O be a le Modimo, Tate, ka go tiragalo ye tee; Modimo, Morwa, ka go tiragalo ye nngwe; gomme ka gona Modimo, Moya wo Mokgethwa, ka go ye tiragalo. Le a bona? Fao ke Yena, Lentšu la Gagwe e sa le la Godimo. Re phela ka matšatšing a mafelelo.

⁶⁸ Ge ke bowa morago go tšwa Afrika letšatši le lengwe, ke be ka mokgwa wo mongwe ke lapile. Le a bona, ke feela ka nako ya bošego kua bjale, gomme o swanetše go retologa go dikologa. Gomme ka gona nako ya ge ke retologa go dikologa, ka tla morago gape. Re bile le leeto lekaonekaone, leeto la go tsoma, le lekaone nkilego ka ba le lona ka bophelong bja ka. Gomme Billy o na le diswantšho, mohlomongwe ge a na le nako a ka kgona go di laetša felotsoko, gomme a le laetša leeto.

⁶⁹ Ke bile le toro. Ka mehla ke fela ke lora ke le ka Khamphaneng yela ya Tirelo ya Phatlalatša, ka mokgwa wo mongwe. Ka fao ka—ka gopola gore ke be le mohuta wa go nyefiša mošomong wa ka, ke be ke swanetše. . . Ba nno ntumelela go ba le tsela ya ka mong, gomme ka gopola gore ke be ke tla. . . Go na le gore ke ye ntle gomme ke sepele llaene goba ke koleke dikoloto, goba selo se sengwe se ke bego ke swanetše go se dira, ke ile ka no re, “Go lokile, ke nna poso ya ka mong,” ke ile ka no ya go thutha. Gomme ke ile ka ya tlase kua gomme ka apola tša ka. . . diaparo tše, gomme ka apara diaparo tša ka tša go thutha. Ke be ke le ka bonna. Gomme ka gopola, “E re, se ga se gabotse, khamphane. . . Ye ke nako ya letšatši, khamphane e mpatella nakó ye.” Ka gopola, “Se ga se sa tlwaelega.” Gomme ka gona ka gopola, “Go lokile, tšhelete ye ke e kolekilego mo tseleng. . .” Ke be ke na le mmogo paterole le tsela di hlakane mmogo, gomme ka re, “Go lokile, tšhelete ye ke e kolekilego, ke dirile selo se sengwe, ge ke bapala go dikologa mo; ke timeditše dithekethe tša ka ka moka, gomme ke na le tšhelete ya tšona le tšhelete ya ka e hlakane mmogo. Bjale ke tla tseba bjang gore ke mang yo a lefilego sekoloto?” Ka gopola, “Ka baka la gore feela ke be ke sa e fe šedi ye e itšego!” Ka gopola, “Seo ga se gabotse. Fao go na le selo se setee feela go nna go se dira, seo ke, go ya morago go mosuperitentente le go mmošša.” Yoo e be e le Don Willis, ka re, “Don, ke timeditše dithekethe tšela. Bjale tšhelete ka moka še ye ke nago le yona, gomme tšhelete ya bona še, mmogo. E tlogela mo go boamogelo bja tšhelete. Gomme batho, ge ba e tla ka gare, ba tla ba le rasiti ya gore ke amogetše sekoloto sa bona.”

⁷⁰ Go molaleng batho ba ba dutšego thwi mo bao ke—ke. . . ke tseba gore ba fao. Bao ke kolekilego go tšwa go bona ka—ka matšatšing, gomme ke ile. . . gomme ke ile ka fa rasiti. Le a

tseba, e be e no ba peresente tše lesome feela ge o tlogela sekoloto sa gago go kitimela ka kua. Gomme mohlomongwe, tolara le seripa, e lego disente tše lesometlhano ka godimo. Bontši bja bona batho ba be ba phela . . . Re be re no rata go tla mmogo gomme re bolele, gomme ba be ba no tlogela sekoloto sa bona se eya, gomme nna ke be ke etla go bolela le bona lebakana. Ke e fa disente tše lesometlhano, le a tseba, feela go no dula fase le go bolela lebakana, le go koleka sekoloto sa bona. Ka fao e ile ya tla go lemo, gomme ka no ba le dikoloto tše ntši kudu mo ke bego ke sa kgone go di koleka.

⁷¹ Go lokile, ke ile ka gopola gore yeo e be e le tsela e nnoši ke bego nka kgona go e dira. Gomme ka tsoga.

⁷² Lefelong leo re dulago, Kgaetšedi Larson, ga ke nagane gore o mo, o be a re loketše kudu; gomme ga a nyake nna ke bolela seo. Eupša ke mohumagadi yo mokaone kudu, gomme re be re dula ka dikamoreng tša gagwe. O na le madulo a mabedi, madulo a mannyane mmogo, re be re a hirile bobedi. Gomme mosadi le nna re robala godimo mo ka go—ka go bodulong bjo bongwe moo ka mokgwa wo mongwe ke be ke kgona go amogela batho ge ke kgona, gomme fao go na le ye e sego ye mekae ye mennyanane ya mafahlana mepete ka fao.

⁷³ Ke ile ka tsoga. O be a se a be a tsoga nako yeo. Gomme ka morago ga lebakana, a tsoga. Gomme ka šišinya seatla bokagodimo ga gagwe, gomme a lebelela morago gomme a ponyaponya mahlo a gagwe dinako di se kae. Ka re, “A o robetše gabotse?”

A re, “Aowa.”

⁷⁴ Gomme ka re, “Ke bile le toro ya go befabefibefi. Ke be ke le morago ka go Khamphane ya Tirelo ya Phatlalatša gape.” Ka re, “Na ke dirile eng?”

⁷⁵ Ke a elelwa, bjalo ka mošemane yo monnyane, goba monna yo moswa, ke be ke sepela dillaene tšeo ka moka ka Salem, Indiana, go fapana . . . Ke be ke tla ya ka gare, ke reke se—sefihlolo, mohlomongwe sekotlolo sa oatse. Ka letšatši leo la go fiša le se sengwe le se sengwe, gomme go be go no ntira gore ke babje, go ja sefihlolo. Ke be ke tla tliša disente tše lesome, go tšhelete ya seatleng. Mosuperitentente a tla gomme a re, a re, “A o tseba se ba se boletšego ka—ka kopanong? ‘Ke mang wa hlogo ya lehuto yo a tlišago disente tše lesome, tša sefihlolo?’” A re, “O swanetše bonnyanennyane o tliše disente tše masometlhano.” Bjale, ka moka ga lena le a tseba, disente tše masometlhano e be e le sefihlolo se segolo ka wona matšatši ao.

Gomme ka re, “Go lokile, ga ke je kudu.”

A re, “Go lokile, ka moka ga bona ba tliša disente tše masometlhano. O swanetše go tliša disente tše masometlhano.”

Ka re, “Go lokile, ga ke e šomiše.”

A re, “E tliše, le ge go le bjalo.” Yoo e be e le mosuperitentente wa ka.

⁷⁶ Go lokile, ka gopola, “Go lokile, na nka dira eng? Ke swanetše go lefiša disente tše masomethano, gomme ke je disente tše lesome.” Ka fao ke be ke etla ntle ka seterateng gomme ke hwetše digotlane tše di bego di se na le sefihlolo, gomme ke ba hweletše sefihlolo se se bitšago disente tše masomenne.

Ka fao ka gona ka gopola, “Go lokile, ke eng e ka kgonago . . . Mohlomongwe seo ke se A se swerego kgahlanong le nna.”

⁷⁷ Gomme ke elelwa, mo e sego telele go fetile, ba tšile go kgabola ka paterole, ba thubula godimo bomorago bjola bja jarata morago kua, gomme ba re, “Tliša sekoloto sa gago ka gare.” Le a tseba ba na le ditokelo tša paterole, eupša ba swanetše go lefa tshenyo.

⁷⁸ Ke ile ka no ngwalela morago gomme ka re, “Ga le kolote selo.” Ka gopola, “Seo se tla ba lefa disente tše masomenne. Mohlomongwe ke šomišitše tše masomepedi goba tše masometharo ditolara nakong yeo, ke e fa digotlane. Mohlomongwe yeo e tla e dira.” Ka no tšwela pele ke lora.

⁷⁹ Ka gona ke be ke na le mohlare wo mogolo ntle kua, digotlane di be di raloka ka tlase ga wona, gomme paterole . . . Bjale ba paterola ka helikopotara. Gomme ka fao a tla ka gare gomme a re, “Billy, go ka ba bjang re ripe mohlare wola?”

⁸⁰ Ka re, “Aowa, o se ke wa o ripa. Re ya go o lekelelanya.” Ka re, “Ngwanešu Wood le nna re ya go o lekelelanya.”

A re, “Go lokile, ke tla no tliša monna a tla fa gomme a o lekelelanya.”

Ka re, “Bjale, o se ke wa o ripa.”

A re, “Nka se ke ka o ripa.”

⁸¹ Ka ya leetong. Ge ke bowa morago, o be o ripilwe go felela mobung. Ka gona ke na le taba ya molao ye e tlogo, le a bona. Ka re, “Go lokile, Morena, se se tla e phumula, ke a tseba.” Gomme ka phumula woo go tloga, seo ka moka se be se le gabotse, go no e lesa ya ya. Go lokile, ke sa e lora.

⁸² Ge ke tsoga mosong wo mongwe, ka re, “Go lokile . . .” Selo sa pele se re se dirago sa mosong ge re tsoga, ke go rapela mmogo, ka gona re a rapela ge re eya mpeteng bošego. Gomme ka gona ka morago ga ge a ile ka kua go tšea sefihlolo sa digotlane, ka thoma go rapela. Ka re, “Morena, ke swanetše go ba ke be ke le le moisa yo mobe. Na ke dirile eng ka bophelong, seo ke—ke sa kgonego go tloga go tšwa go Khamphane yela ya Tirelo ya Phatlalatša.”

⁸³ Ka ya ka gare gomme ka hlapa, gomme ka tla morago ntle. Gomme selo se sengwe sa no bonagala o ka re se re go

nna, “Mohlomongwe ke a nyefiša mošomong wa *Gagwe*.” Ka gopola, “Mo e ka ba mengwaga ye mehlano gomme ga se ka dira selo, ke nno Mo letela.”

⁸⁴ Ke be ke eme godimo kua letšatši le lengwe. Ba re agetše legae le leswa godimo kua, gomme Ngwanešu Mosley a tla tlase, re be re bolela ka lona. Ka re, “Yeo e no ba mpho ye nnyane go tšwa go Tate wa ka.” Gomme a thoma go lla. Ka re, “O a bona, O rile, ‘Ge le tlogela magae a lena, dintlo, dinaga, botate, bomme, Ke tla le fa dintlo, dinaga, botate, bomme, le go menagana ga lekgolo ka bophelong bjo, le Bophelo bjo Bosafelego bjo bo tlogo.’” Ka re, “O a bona, ke ile ka swanelwa ke go tlogela tabarenekele ye ke e ratago ka go ratega. Legae la ka le Morena a mphago lona godimo kua, ke ile ka swanelwa ke go le tlogela. O sa tšwa go mpha le letee le morago.” Ka re, “O a makatša, le a bona.” [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.] Gomme a thoma go lla.

⁸⁵ Go lokile, ka—ka re, “Ke ile ka swanelwa go tla ntle mo gomme ka ikaroganya ka bonna, ke tle mo leganateng le.” Gomme ka gopola, “Ke a makala gore ka baka la eng Modimo a kgonne go ntliša leganateng, ntle mo fao go se nago le selo ge se mašikišiki le dinkokoi tša Lehopane?”

⁸⁶ Ga se feela leganata, go a fiša, eupša semoyeng ke leganata. Oo, nna! Fao ga go bophelo bja semoya le gatee, ka dikerekeng, ba kgahlanong. . . Ka baka la eng, ga se wa ke wa bona se sebjalo ka bophelong bja gago! Ebile ga re na le kereke go ya go yona, goba ga go selo. Gomme ka gona ge. . . Batho gabotse ba a hwa, semoyeng. Ke e etše tlhoko ka go batho ba ba tlogo ntle kua, ka bona diphapano ka go bona, ke e bogetše.

⁸⁷ Gomme ka fao e no dula ka tlase ga Moya wa Modimo, gomme bophelo bja gago etla go ba bjo bo bose, bjo bonolo, bjalo ka meetse a a tlišago bjang bjo le mahlogedi a boleta. Ge. . . bjang bjo, ka Arizona, bo be bo ka se mele; mehlare a no fetogela go ba dikgopa, wona matlakala a no fetoga gomme a dira tša go hlaba. Ke ka tsela ye go bago ka wona go dikologa kereke, yo mongwe le yo mongwe o hlaba yo motee go yo mongwe, le a tseba. Gomme, le a bona, o swanetše go ba le meetse a boleta a pula go go letefatša, le go dira matlakala le morithi wa moeti yo a fetago kgauswi.

⁸⁸ Gomme ka fao Selo se sengwe sa re go nna, “Mohlomong o a nyefiša ka mošomo wa Modimo.” Ka fao, ka rapelela pono.

⁸⁹ Gomme Meda o sa tšwa go nkhweletša Beibele ye mpsha; gomme Ngwanešu—Ngwanešu Brown, go tšwa godimo ka Ohio, o nkhweleditše Beibele ye mpsha; bobedi bja bona ka nako ye e swanago, ka Khirisemose. Ke ile ka ya gomme ka hwetša ye tee ya Dibeibele tše mpsha. Ka re, “Morena, matšatšing ao a fetogilego, O be o na le Urim le Thummim.”

90 Bjale theetša, a nke ke bolele se. Go le bjalo, ga ba . . . se, ye ga se kopano ya go theipa, lebaka le ke botšišago . . . ke boelago se. A nke ke re, le se ke la dira se. Ga se selo sa go loka.

91 Eupša ka re, “Morena, e be e eba, ge molori a lorile toro, yeo ba be ba e tšeela tlase go Urim le Thummim, gomme ba e bolela. Gomme ge—ge Urim le Thummim e be e ponyaponyetša mabone morago, Seetša sa ka godimo ga tlhago, toro e be e le therešo.” Ka re, “Eupša boprsta bjo le Urim le Thummim go feditšwe ka tšona. Beibele ya Gago ke Urim le Thummim bjale; Morena, a nke ke se ke ka tsoge ka dira se gape. Eupša ke kgopetše Wena le go rapela Wena, go mpha pono, go bolela le nna ka gore ke ka baka la eng ke lora ditoro tše. Gomme ke dirile eng? Ge ke gobaditše, ge ke dirile eng kapa eng go motho mang kapa mang lefaseng, a nke o ntsebiše. Ke tla—ke tla—ke tla ya ka e lokiša. Ge ke kolota Khamphane ya Tirelo ya Phatlalatša, ge ke dirile selo se sengwe sa go fošagala go bona goba motho yo mongwe gape, ge ke dirile selo se sengwe sa go fošagala go Wena, a nke o ntsebiše. Ke—ke nyaka go se lokiša.”

92 A nke re se lokiše thwi, bjale. O se ke wa leta go fihla ka morago ga lebakana, go ka no ba llata kudu. A re se direng bjale.

93 Gomme ka re, “Ka nnete, fao go na le selo se sengwe ka go Lentšu le la Modimo, go tloga go Genesi go ya go Kutollo, gore semelo se se itšego ka kua O šomile ka sona, seo se bego se le motheong wo o swanago wo e tla bago potšišo ya ka. Ge yo mongwe a dirile selo se sengwe, gomme—gomme O ile ka morago ga gagwe ka sona, gona ntumelele go phetla go lefelo leo ka Beibeleng. Gomme ge yo mongwe, eng kapa eng ba se dirilego, se tla inamela tseleng ya ka. Moo ke dirilego phošo, goba selo se sengwe se O nyakago ke se dira, goba ke sego ka se dira, a nke ke bone semelo ka Beibeleng sa go swana le seo.”

94 Gomme ka tswalela mahlo a ka, ka no dumelela Beibele ya wa go bulega, ka bea monwana wa ka godimo ga Lengwalo, Genesi 24:7. Eliasara, mohlanka wa Abraham wa go botega, mohlanka wa mohlala wa Beibele, yo a go rongwa go nyakela Isaka monyalwa. Go tonya gwa kitima godimo ga ka. Nnete, woo ke wa ka . . . seo se lokile le Molaetša wohle wa ka, go gogela Monyalwa ntle.

95 A re, “Ena gore o ka se ke wa tšea monyalwa go tšwa go ba, eupša eya go batho ba mong.”

A re, “Go tla reng ge mosadi a ka se ke a tla le nna?”

96 A re, “Gona o lokologile go keno ye.” A re, “Gomme Modimo wa Legodimo o tla romela Morongwa wa Gagwe pele ga gago, go go hlahla.” O ile a ya thwi go otlologa ntle gomme a thoma go rapela, gomme a gahlana le Rebekah yo mobotse yo a go ba monyalwa wa Isaka.

⁹⁷ Molaetša wa go phethagala feela, morago go Lentšu, “Eya o hwetše Monyalwa yola!” Woo ke mošomo. Seo ke se ke lego mo ka sona. Seo ke se ke lekago go se dira, ke go biletša Monyalwa ntle.

⁹⁸ Elelwang ka California kua, poledišanotsenelelo yela ya Monyalwa, ponopele, ye ke bilego le yona mo. Ka fao Monyalwa yola a go tla godimo pele, gomme ka Mmona a feta. Ka gona mo gwa tla Mohumagatšana Amerika, Mohumagatšana Asia, le ka moka, oo, selo sa go lebelelega befibefibefi! Gomme ke gona Monyalwa yo a swanago a feta kgauswi gape. Yo motee wa bona a tšwela ka ntle ga setepe, gomme ke be ke Mmušetša morago ka setepeng; ba babedi ba bona, e be e le. Gomme seo ke se ke swanetšego go se dira, go boloka Monyalwa yola ka setepeng, go tsoma monna yola.

⁹⁹ Ka re, “Modimo, ke ya morago gae, mpshafatša dikeno tša ka gape, gomme ka thoma ntle ka boswa.” Ka fao seo ke se re polanago go se dira, seo ke se ke lego mo ka sona.

¹⁰⁰ Ke nagana gore e be e tla ba selo se sebotse ge re dirile se, re thomile ka la lesomeseswai, beke ye e latelago, Lamorena le le latelago mosong, Lamorena le le latelago bošego; Lamorena le le latelago, le Lamorena le le latelago. Ke ba bakae ba naganago gore seo e tla ba selo se sebotse? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke a go leboga.

¹⁰¹ Bjale ke nyaka gore le ntirele selo se sengwe. Ge le tsebišitše motho yo a itšego gore fao—fao go yo ba le tirelo ka la masomepedi-seswai, a le ka ba tsebiša gape, gore ga se ra kgona go e dira. Ba botšeng, ba ngwaleleng lengwalo, goba selo se sengwe gape. Ga re nyake batho gore ba tle gomme ba tle ba nyamišwe, eupša ga se ra kgona go hwetša otithoriamo.

¹⁰² Le a bona, ga se ra kgona go e hwetša. Gomme ka fao ka baka la gore kopano ya mafelelo ke nagana gore re bile le ba bantši godimo kua, le se sengwe le se sengwe, ba nno. . . Le tseba ka fao setšhaba se lego, gomme ba. . . Go lokile, re no phele ka matšatšing a mafelelo, seo ke ka moka. Gomme ba tleleima gore batho ba tlile ka gare gomme ba šitiša sekolo, gomme ba bile fao ka pela kudu, gomme ba dirile se, goba seo, goba selo se sengwe gape, gomme lefelo le be le pitlagane kudu godimo, gomme bahlokamedi ba mollo ba dira se le seo. Gomme, go lokile, le a tseba.

¹⁰³ Ka fao re tla bea Meruswi yeo le Diphala-fala tšeo, ke nyaka go di bea ka gare. Ke le boditše gore ke tla dira. Di tla ka fase ga selo se sengwe. Ka fao Meruswi e tla godimo, go letšwa ga diphala-fala; eupša re nyaka go tšea thuto yohle thwi go otlologa go kgabola, gomme re e tliše, re e tleme mmogo ka gare.

¹⁰⁴ Ke ba bakae ba ba badilego se sengwe sa tša Ngwanešu Vayle, go ngwalolleng yeo gape, le go e lokiša le go ntirela kerama ya yona? A le badile ye ya tšona? Le dirile, ba babedi

goba ba bararo ba lena. Ke nagana gore o dirile mošomo wa nnete, Ngwanešu Vayle, mošomo wa nnete! Wena, ke nagana gore Kgaetšedi Vayle o o dirile; gomme o nno ngwala fase. O—o be a . . . Le a bona, ga ke kgahlanong le basadi ka mehla, a ke a dira, Kgaetšedi Vayle?

105 Ka fao bjale a re, lebaka la ye lesometlhano, metsotso ye masomepedi, re bale Lengwalo mo.

106 Gomme ke na le puku ye nnyane mo. Ke boditše, ke a dumela, e be e le go Ngwanešu Vayle, goba, e be e le mang, goba ke a dumela e be e le Roy Borders. Ngwanešu Vayle o ntheketše puku. Ke nyaka go dira puku ya hlogotaba ye nnyane.

107 Eupša ge yo mongwe a kile a lebelela go se ke se bitšago dinoutse! Go swana le ge ke nyaka go rera ka Naledi ya Moso, ke thala naledi. Gomme ge ke nyaka go rera ka selo se sengwe . . . Ke se dira ka moka ka maswao mo, mengwapo, ga go na le yo a ka tsogago a tseba gore e be e le eng. Ge ke le ka ntle, gomme ka nagana ka eng kapa eng, ke tlilego go sona, ka go otlela tseleng, mohlomongwe koloi e tabogela godimo le fase, ke tla no kgwaila se fase, gomme ka bolela se goba seo, gomme ka dira maswao a mannyane, le sefapano le maporogo, le—le ka moka mehuta ya dilo. Go swana le ge ke nyaka go rera ka Naledi ye e theogago; gomme ke tla bea phiramiti, ka e thala ntle mo gomme ka bea naledi ya dintlha tše tlhano ya Dafida e etla fase godimo ga yona. Gomme ke tseba mo ke yago ka Mangwalong a mabjalo; le Moshe, selo se se itšego a se dirilego. Ke no dira mehlala ya lepidipidi le lennyane, go swana.

108 Ke na le tše mmalwa tša tšona ka mo. Gomme ke gopotše, mosong wo, morago kua ge ke gopola gore ke be ke tla bolela ka thuto ye metsotso e se mekae mo, godimo ga noute, mohlomongwe e tla ntšea metsotso ye masomepedi.

109 Gomme ga ke ye go tšea tirelo ya Ngwanešu Neville bošegong bjo. Ke—ke—ke ya go khutša bošegong bjo, ke mo theetše.

110 Gomme ka gona, Morena ge a rata, Lamorena le le latelago mosong re tla thoma tirelo. Gomme ka moka le tla nthuša, gomme re tla rapela, ka gore e be e le ka pelong ya ka go leka . . . Ba rile, “Go lokile, re ka kgona go ya Louisville goba re ka kgona go ya tlase ka New Albany.” Eupša kopano e be e swanetše go ba Jeffersonville. Ke tla ya Louisville le New Albany, ka dinako tša go fapana, eupša ye e be e swanetše go ba mo ka Jeffersonville.

111 Bjale a re inamišeng dihlogo tša rena motsotso feela ge re sa . . . Ke be ke bolela le lena mo e ka ba metsotso ye masometharo. A re boleleng le Yena lebakana.

112 Morena Jesu, ke rena—ke rena ka nnete batho ba ba šegofaditšwego, bokagodimo ga go nagana ga rena, bokagodimo ga kwešišo ya rena. Ka gore, ge fao go ka ba

mohlomphegi magareng ga rena, bjalo ka bašomedi go tšwa nageng ye nngwe, goba motiplomata wa mohuta wo mongwe, re tla nagana gore e bile mo gogolo go ba le motho yo a hlomphegago yo mo bjalo magareng ga rena. Eupša lehono re na le Modimo wa Legodimo, e sego feela magareng ga rena, eupša ka go rena, o a dula, o phela Bophelo bja Gagwe ka rena. Gomme re leboga kudu ka se, Morena! Se ka godimo ga kwešišo ya rena, go le bjalo.

¹¹³ Eupša bjale re bolela ka ditirelo, le go ya Afrika, le dilo tše re lekilego go di beakanya lebakeng le la matsatši a se makae mo ka Indiana. Gomme ka mokgwa wo mongwe goba wo mongwe, Morena, e ka ba gore O re gapela go tente yela, go dira gore pono yela e phethagale. Ka fao thato ya Gago e dirwe, re e neetše ka tsela ye, bokaonekaonekaone bja kwešišo ya rena. Ka fao re a rapela, Morena, ge fao go na le selo se se itšego kgahlanong le thato ya Gago, O tla se dira gore se tsebje go rena, gore re tsebe go dira thato ya Gago ya go phethagala.

¹¹⁴ Bjale re šegofatše ka metsotsong ye e sego mekae ye e latelago. Bolela le rena ka Lentšu la Gago, Morena, ka gore Lentšu la Gago ke Therešo. Re e kgopela go la Jesu Leina. Amene.

A re phetleng ka Beibeleng, go Mareka, ya 8 tema.

¹¹⁵ Ka mehla le tšwa neng, iri ya lesomepedi? [Yo mongwe o re, “E ka ba ka iri ya lesomepedi.”—Mor.] Ka moka gabotse. Bjale, bjale Molaetša wo monnyane wo mokopana feela mo wo nka kgona go bolela le lena ka Lentšu, ka morago ga go paka ka wona godimo kua, le go ya pele.

¹¹⁶ Mareka, ya 8 tema, gomme a re thomeng e ka ba ka ya 34 temana, go ya go ya 38, re tšee ya 38, tema yeo yohle. Ke rata go bala se A se boletšego, ka baka la gore ke a tseba ke therešo. Bjale re . . .

Gomme ge a bileditše batho go yena le barutiwa ba gagwe, gape, a re go bona, Mang kapa mang yo a ka ntatelago, a a ikgane ka boyena, gomme a tšee sefapano sa gagwe, gomme a ntatele.

Ka gore mang kapa mang yo a ka go go phološa bophelo bja gagwe o tla bo loba; . . . mang kapa mang yo a ka lobago bophelo bja gagwe ka baka la ka le ka baka la ebangedi, yena yo o tla bo phološa.

Ka gore motho go tla mo hola eng, ge a rua lefase lohle, gomme a loba soulo ya gagwe mong?

Goba motho a ka fa eng go rekolla soulo ya gagwe?

Ka fao mang kapa mang a ka lewago ke dihlong ka nna le mantšu a ka ka molokong wo wa diotswa le badiradibe; le yena Morwa wa motho o tla mo jelwa ke dihlong, ge a etla ka letagong la Tate wa gagwe le barongwa ba bakgethwa.

117 Ke nyaka go tšea hlogotaba ye nnyane go tšwa fao, ge e ka bitšwa seo, ya bitšwa: *Go Lewa Ke Dihlong*. Le a tseba, ke rata seo. “Mang le mang yo a lewago ke dihlong ka Nna le Mantšu a Ka, Ke tla mo jelwa ke dihlong.”

118 Bjale, lentšu *go lewa ke dihlong* le ka kgona go hlathollwa “go nyefolega.” Le a tseba, selo se sengwe seo. . . O lebane le selo se sengwe se o nyefolegago ka sona, o lewago ke dihlong.

119 Gore, selo se sengwe se se lešago hlong se a dira, go laetša gore ga o na le nnete ka se o bolelago ka sona. Ge o tseba se o bolelago ka sona, le go ba le netefatšo ya gore o tseba se o bolelago ka sona, o ka kgona go botša mang kapa mang gore; ga o jewa ke dihlong. Eupša ge o ikwela o beilwe ntle, ka ntle ga lefelo, go laetša gore ga o na le nnete.

120 Le tla ela hloko gore fao go na le bontši bja seo lehono, gagolo godimo ga thuto ye ke bolelago ka yona ya, “*go lewa ke dihlong ka Lentšu*.” Bjale, Yena le Lentšu ba a swana.

Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo.

Gomme Lentšu la dirwa nama, gomme la dula magareng ga rena, . . . Wa go swana maabane, lehono, le ka gosafelego!

121 Ka fao, “Mang le mang yo a lewago ke dihlong ka Nna le Lentšu la Ka,” gomme Yena le Lentšu la Gagwe ke Batee, ka fao go lewa ke dihlong ka Lentšu la Gagwe ka go wo wa go tlala sebe, wa bjale moloko, “Ke tla mo jelwe ke dihlong.”

122 Bjale re a lemoga lehono, ge yo mongwe a re, “A—o Mokriste?” Ke selo sa go tsebega kudu, gore, “Oo, ke nna Mokriste!” Le a bona?

123 “Eupša a o dumela Lentšu la Modimo, moo Le rilego, ‘Maswao a a tla ba latela bona ba ba dumelago?’”

124 “Oo!” Le difahlego tša badiredi di tla fetoga. Le a bona?

125 A o lewa ke dihlong ka, gore, ka phodišo ye Kgethwa? A o lewa ke dihlong ka Ebangedi ya go tlala? A o lewa ke dihlong ka boitemogelo bja gago bja pentecost? Seo ke go lewa ke dihlong ka Lentšu la Gagwe. Leo ke Lentšu la Gagwe le dirilwe nama ka go wena.

126 Ka fao, Lentšu la Gagwe le swanetše go iphelela ntle ka Bolona go moloko wo mongwe le wo mongwe. Le ipheletše ka Bolona ka matšatšing a Moshe. Ka baka la gore, ka letšatšing leo, Beibele e rile, ka go Baheberu, ya 1 tema, “Modimo, ka dinakong tša kgale le ka mekgwa ya go fapana o boletše le botate ba baporofeta.”

127 Gomme baporofeta bao! Kereke ka moka e phetlaganyeditšwe godimo gore ge. . . Baporofeta bao, batseta bao ba šetšego ba Modimo, ba tlile ntle le kereke, ntle le

kereke ya leina, ntle le mokgatlo, ntle le eng kapa eng; ba eme kgahlanong le dikgoši, mebušo, dikereke, le se sengwe le se sengwe. Ge moprista a tlišwa pele. . . Ba tlišitšwe pele ga baprista, ba be ba sa lewe ke dihlong, ka baka la gore ba be ka go lebana ba na le GO RIALO MORENA.

¹²⁸ Ge le ka ela hloko, moporofeta, ka sekwi se setee sa lentšu, ka Testamenteng ye Tala, ge a rile GO RIALO MORENA, bjale mo hlokomeleng, o ya thwi ka go seripafoko sa go tšea lefelo la Modimo. Lena elang hloko, ge a beile ntle pele ga gagwe, GO RIALO MORENA, o wetše thwi ka go Modimo, gomme o be a dira bjalo ka Modimo. Ka gona a e fa Molaetša wa gagwe, wo e bego e le Modimo a bolela ka yena, “GO RIALO MORENA!”

¹²⁹ Ke nagana ka baporofeta ba kgale, ge ba be ba etla ka Molaetša wola, gomme O be o nyefola dikgoši, gomme O be o dira batho go ikwela ba se ba iketla. Baprista, le bona, ba be ba ikwela go se iketle, ka baka la gore ba be ba swanetše go ba baetapele, banna ba bodumedi, gomme ge ba. . . Lentšu le tlile pele ka mokgwa woo, Le ba beile nyanyeng, gomme ba ikwela ba nyefotšwe, goba ba lešitšwe dihlong.

¹³⁰ Gomme dinako tše ntši re bona seo, e sego bontši, ka go se tlwaelege kudu lehono! Monna yola, o re, “Ke nna Mokriste!”

“A le amogetše Moya wo Mokgethwa mola le dumelago?”

“Oo! Huh!” Le a bona, ba—ba nyefolega ka Wona.

¹³¹ Yo mongwe o re, “A ke wena wa sehlopha sela godimo kua se se dirago ka moka fao kua go goelela, le ka moka dilo tšela tša phodišo ye Kgethwa?” Dinako tše ntši, Bakriste ba boela morago.

¹³² Ba nyaka go bega, ge—ge ba hweditše kereke ya leina, bjale, “Ke nna Mobaptist. Ke nna Mopresbyterian. Ke nna Moluther.” Ga ba jewa ke dihlong ka seo.

¹³³ Eupša ge go etla go go ba Mokriste yo a ka kgonago go tšea Lentšu la Modimo feela ka tsela ye Le lego, gona ba—ba—ba lewa ke dihlong. “Ga se nna wa kereke ye e itšego ya leina,” le a bona, ba, ba—ba lewa ke dihlong go bolela seo. Ba swanetše go ba bjalo ka lefase lohle, ba emetšwe ke mokgatlo wo o itšego.

¹³⁴ Bjale, seo se sa tšwa go tla ka go seo kgauswana. Ka matšatšing a Luther, go itemoga ka bowena bjalo ka Moluther goba molatedi wa Luther, go lokile, e be gabotse e era lehu ka kereke ya Katoliki. Ka matšatšing a Wesley, go tseba gore o eme kgahlanong le kereke ya Anglican, e be gabotse e le kotlo ya lehu ka Maangelican, go bega gore o be o le Momethodist. Ka matšatšing a Pentecost, e be e le dihlong, gabotse, go bolela gore o be o—gore o be o le mopentecostal, ka baka la gore o be ka pela o balwa go ba mopshikologi yo mokgethwa, goba—goba seboledi sa leleme, goba selo se sengwe se se swanago le seo. Bjale ba kगतlofatša gomme ba ya thwi ka gare le sehlopha sohle.

135 Bjale ge nako ya go biletša-ntle e etla, gore ga se wena wa e tee ya tšona! Ke polelo ya go tlwaelega kudu go re, “Ke nna Mopentecost.” Ke polelo ya go tlwaelega kudu go re, “Ke nna Mopresbyterian. Moluther.” Eupša go reng ge go etla nako gore o swanetše o tle ntle gomme o emele Lentšu, “Ga se nna wa ye nngwe ya yona”? Seo, seo se a nyefola.

136 Jesu o rile, “Bjale, ge o lewa ke dihlong ka Nna, gona Ke tla lewa ke dihlong ka wena.” Ka baka la eng A ka lewa ke dihlong ka wena? Ka baka la gore o tleleima go ba wa Gagwe, mola o ka se Mo latele.

137 Go ka reng ge ke rile, “Mošemane yo monnyane yo, ke—ke morwa wa ka”; a retologa go dikologa gomme a re, “Mang, nna ka ba morwa wa gago? O nagana gore ke nna mang!” E tla nnyefola. E tla dira, go morwa wa gago.

138 Gomme yeo ke tsela ya seo se bitšwago Bokriste lehono. Ge o bo rerella leina la kereke ya leina, ka moka gabotse, ba amogela botate bja kereke ya leina. Eupša ge go etla go amogeleng botate bja Lentšu la Modimo, Kriste, aowa, ba a nyefolwa. Ga ba nyake go re, “Eye, ke boletše ka maleme. Eye, ke bone dipono. Eye, ke dumela go phodišo ye Kgethwa. Eye, ke tumiša Morena. Ke lokologile go tšwa go mekgatlo ka moka, ga ke sa kobamela fase go wo mongwe wa yeo. Ke nna mohlanka wa Kriste.” Oo, nna, seo se no ba kgeiganya go ba diripa.

139 Bošego bjo bongwe, seboledi se segolo se tlile ka gare magareng ga Banna ba Kgwebo ba Ebangedi ba go Tlala ka Chicago.

140 A nka ema mo motsotso feela, go bolela se. Le tla ntshwarela. Eupša dinako tše ntši le a nagana, gomme ke a dira le nna, gore se re bolelago ka sona, Therešo ya Beibele, ga e ye godimo magareng ga batho. Eupša, E a dira. Nako ye nngwe ba tla agella thwi godimo kgahlanong le Lona, eupša ka nnete ga ba se re. Ba leka go hwetša moo o emego.

141 Gomme setori se be se le ka sehlopha sa matagwa, ba ngangišana gore fao go be go se selo se se bjalo ka Bokriste. Monna yo motee a re, “Ke tseba fao go lego yo motee, yoo ke mosadi wa ka.”

Ba re, “Go lokile, ga—ga ke e dumele.”

A re, “Etlang pele, re tla . . .ka moka a re direng mo o ka rego re tagilwe ka nnete.”

142 Ba ya godimo kua ntlong, gomme ba dira se sengwe le se sengwe ba bego ba se kgona. Gomme—gomme a ba botša gore ba ba apeela mae, gomme ka gona a a lahlela ntle godimo ga lebato, gomme a re, “O tseba bokaonekaone go feta go apea mae a ka ka mokgwa woo!” Ba tšwela pele ka ngwakong. Gomme ba ya ka kua ka kamoreng ye nngwe, ba wela fase ka setulong. Ba kwa yo mongwe ntle kua a a swiella godimo, a sa bolele lentšu, a bolela, a opela koša ye nnyane go yena mong.

A Jesu a rwale sefapano a nnoši,
Mme lohle lefase le ye le lokologile?
Fao go sefapano sa mang le mang,
Gomme fao go sefapano sa ka.

Mme sefapano sa boineelo ke tla se rwala,
Go fihla lehu le ntokolla,
Mme go ya gae go rwala korone.

143 Letagwa le letee lela la kgale la re, “Na ke le boditše eng?”
A re, “Ke Mokriste!” Le a bona, ba be ba mo leka. Gomme nako ye nngwe lefase, ke hweditše, le a go leka.

144 Ka fao ga se ka ke ka gopola gore seo se be se tla direga, eupša Mokibelo wa go feta bošego, ke a dumela e be e le, goba Lamorena bošego, seboledi se segolo. . . Ga ke tlemege go bitša maina a batho. Eupša o a leka, go šoma tlwa kgahlanong. Ke leka go di ntšha dikereke go tšwa go mosepelo wola wa mohlakanelwa, gomme monna yo o leka go di bea ka kua. Ka fao, o be a bolella Banna ba Kgwebo ba Bakriste. Yeo, ke bego ke swanetše go ba ke bile le kopano ka Chicago, gomme ka gopola gore ke tla be ke le ka Afrika ka nako yeo, ka fao ga se kake ke e tšea. Monna yo o rile, a emela godimo kua gomme a re, “Mosepelo wo mogologologolo, selo se segologologolo lefaseng bjale, seo se kilego sa ba gona; ka moka dikereke di boela morago go kereke ya Katoliki, ka go mosepelo wa mohlakanelwa, gomme Makatoliki ba tla amogela Moya wo Mokgethwa.” A molaba wa diabolo!

145 Gomme moetapele yo, Ngwanešu Shakarian, mopresitente wa Banna ba Kgwebo ba Boditšhabatšhaba, a emella a re, ka morago ga ge monna a dutše fase, a re, “Yeo ga se tsela ye re e kwelego.” A re, “Ngwanešu Branham o re boditše, gore, ‘Mosepelo wo wa mohlakanelwa o tla ba sepedišetša ka moka go leswao la sebata.’” Gomme monna a dutše sefaleng. A re, “O tla e sepedišetša go ya go leswao la sebata.” Gomme a re, “Re gana go dumela gore se a se bolelago ke Therešo.” [Yo mongwe ka phuthegong o re, “Amene! Ka fao le rena!”—Mor.] Gomme a re, “Ke ba bakae ba lena ba ba ratago go kwa Ngwanešu Branham go tla go le fa lehlakore la therešo la yona? Emišang.” Gomme fao go be go le batho ba dikete tše tlhano le se sengwe. Ba goelesa le go lla, feela go no tla letšatši letee, letšatši letee.

146 Ngwanešu Carl Williams o mpileditše godimo, a re, “Ngwanešu Branham, mošemane, ke ile ka ntle go kgabola lešaba lela,” a re, “ba bile le mekgobo ya dipampiri tše lekgolo la tolara di robetše ka diatleng tša ka, go hwetša thekethe ya gago ya sefofane go tla godimo mo, le go bowa.” Le a bona, feela letšatši le letee!

147 Le a bona, batho bale, Lentšu lela le subelela ka gare moo nako ye nngwe re sa tsebego. Le a bona? Eupša, le a bona,

ge ka nnete o . . . Ga go kgathale gore lefase le kgahlanong le Lona gakaakang, dikereke tša maina di kgahlanong le Lona gakaakang, Modimo o Le kgonthiša go ba Therešo. Ge iri ye kgolo mafelelong e ratha, dilo di tla direga mohlomongwe tše re sego ra ke ra nagana ka tšona.

148 Eye, e laetša gore ga o na le nnete, ge o nyefolwa, ka fao bokaone o se ke wa boledišana ka thuto. Ge o eya go lewa ke dihlong ka yona, o be o ka se nyake go e boledišana; swara morago.

149 Eupša go ka kgonega bjang gore monna yo a tladišwego ka Moya wo Mokgethwa, go ka kgonega bjang gore monna yo a tletšego ka Maatla a Modimo, le lerato la Modimo ka pelong ya gagwe, a bolele le monna metsotso e se mekae gomme a se ke a bolela selo se sengwe ka lerato leo le le lego ka pelong ya gagwe? Le a bona, fao go na le selo se sengwe se se—se diregago; o ka se kgone go e dira.

150 Le ke, e swanetše go ba letšatši le lebe lela Jesu a boletšego ka lona. Batho ba lewa ke dihlong ka Lentšu le ka Moya wa Modimo wo o dirago ka go bona. Eupša ge Therešo e dirwa go ba molaleng go batho, Modimo gona, ka Boyena, o iikutolla ka Boyena ka Lentšu.

151 Bjale, monna mang kapa mang a ka kgona go dira mohuta ofe kapa ofe wa tleleime. Gomme re bile le yona ka matšatšing a, fao go bilego le ditleleime tša ntši di tleleimiwa, gore go bile mo gobe. Eupša, le a bona, ge fao go le Therešo, e swanetše go ba ka Lentšu. Ka baka la gore, ba boletše gore ba bile le mehuta ka moka ya dilo, ya oli e ela go kgabola batho, le madi go tšwa diatleng tša bona, le basadi ka magetleng a bona ka mading a, gomme a kitima go theoga dieteng tša bona, gomme ba emišetša dieta tša bona godimo gomme ba tšhollela oli ntle, gomme digwegwe di tshelela ka ntle gomme di taboga go theoga sefala, le ka moka mehuta ya dilo tša go swana le tšeo. Fao ga go selo se se bjalo ka Beibeleng. Fao ga go na le go tshephiša selo se itšego sa go swana le seo, ka Beibeleng. Feela, E rile, “Ka matšatšing a mafelelo, moya o tla ba kgauswi kudu o tla fora le Bakgethiwa ge go kgonega.” Eupša fao ga go Lengwalo la seo.

152 Eupša ge go etla go la mmapaale, la go se otswafatšwe Lentšu la Modimo, la go tiišetšwa ke Modimo, Le bona le bile le nyefola sehlopha se sengwe, ka lehlakoreng la bogwaragwara. Le a bona, fao go na le nyefolo ka Lona.

153 Eupša Ke nnete go monna goba mosadi, mošemane goba mosetsana, yo ka nnete e lego Mokriste wa mmapaale. Ge Modimo a dirile tshephišo ya kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, gomme wa O amogela, fao go na le Selo se sengwe se dulago kgehle bokagare ga gago, se go sego selo se ka tšego lefelo la Sona. Ge monna a kile a kopana le Modimo; e sego ka

go šomelwa godimo ga maikutlo, phišegelo ye e itšego, goba thuto ye e itšego ya bodumedi, katikasema goba thutotumelo, goba thutotayo ye a e amogetšego go—go ikhomotša ka boyena, eupša ge ka nnete a etla lefelong go swana le ge Moshe a dirile, ka morago ga lehlakore la leganata, a sepela sefahlego ka sefahlego le Ramaatlakamoka Modimo, gomme o bona Lentšu le bolela le wena, tlwa ka Lentšu le tshephišo ya iri, fao go na le selo se sengwe Le se dirago go wena! Le a bona, ga o lewe ke dihlong go Lona, Le dira selo se sengwe go wena. Bjale, a re lebeleleng bjale, lebakana la metsotso ye e latelago ye lesometlhano.

¹⁵⁴ Fao go na le batho ba ba itšego ba ba amogelago boitemogelo bjo bo bjalo. Gomme ge ke bolela le lena lehono, e sego bjalo ka kereke goba bjalo ka kereke ya leina, ke bolela le lena bjalo ka motho ka motho; e sego ka baka la gore le tla mo go tabarenekele ye, e sego ka baka la gore ke a le rata gomme le a nthata, e sego ka baka leo. A nke ke boleleng le lena bjalo ka mohu yo a hwago, gore letsatši le lengwe o swanetše go tla mafelelong a bophelo bjo. Gomme nka no se be fao, gomme moreri yo mongwe a ka no se be fao. Eupša fao go na le yo Motee feela Yo a ka kgonago go go gahlanetša kua, gomme yoo ke Modimo. Gomme le—le Le theetseng, e sego ge eba “mosadi wa ka ke Mokriste wa go loka” goba—goba “monna wa ka ke Mokriste wa go loka,” eupša, “A ke lokile le Modimo? A ke kopane le Modimo ka mokgwa woo?” E sego ka baka la gore “modiša wa ka o kopane le Modimo,” goba ka baka la gore “letikone la ka le kopane le Modimo,” eupša, “A ke kopane le Yena?” E sego ka baka la gore “Ke goeleditše,” e sego ka baka la gore, “Ke boletše ka maleme,” eupša ka baka la gore, “Ke kopane le Yena bjalo ka Motho!” Gona o ka se lewe ke dihlong ka Seo, fao go na le Selo se sengwe se se phethagetšego kudu le go hlweka, gomme ke therešo.

¹⁵⁵ Gomme elelwang, o ka no ba o kopane le moya wo o ka dirago bjalo ka Modimo. O ka no ba o kopane le moya, wo o ka dirago *se, seo*, goba se *sengwe*; o latele gannyane go o bona ka fao o bapelago le Lentšu la Modimo. O ka no kopana le moya wo o ka go botšago gore o phološitšwe, gomme wa go fa maikwelo a letago, gomme wa goeletša wa tlatša lešata; gomme ge go etla go ganeng Lentšu, go ka kgonega bjang gore Moya wo Mokgethwa, wo o ngwadilego Lentšu, o gane Lentšu la Gagwe Mong? Moya woo o swanetše go feleletša tshephišo ye nngwe le ye nngwe ya Modimo ka “amene”! Ge o sa dire, gona ga se wa ke wa kopana le Modimo, o kopane le moya wa go fora. Gomme lefase le tletše wona lehono!

¹⁵⁶ Eupša ge o bona Modimo a etla fase gomme a dira setatamente, gore O ya go dira selo se se itšego, ka gona la tla morago gomme la dira seo, nako ka morago ga nako ka morago ga nako, gona o na le Moya wa mmapaale wa Modimo.

157 Go ka kgonega bjang gore Moya o be godimo ga monna, Moya wo Mokgethwa wo o ngwadilego Beibele, gomme wa retologa go dikologa gomme wa gana, “Seo ga se therešo, E be e le sa letšatši le lengwe”?

158 O rile, “Tshephišo ke ya lena, le go bana ba lena, le go bona ba ba lego kgole, le ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša.” E be e le Ditiro 2:38. Moya o ka kgona bjang go amogela selo se sengwe sa go fapana go tšwa go Seo, gomme ya ba wa Modimo, ge Baheberu 13:8 e rile, “Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le ka gosafelego”?

159 Go ka reng ge yo mongwe a rile, “Oo, ke a dumela O be a le rafilosifi. O be a le monna wa go loka. O be a le moporofeta. Eupša bokgole ka maatla a Gagwe. . .”

160 Ke be ke bolela bošego bjo bongwe le George Smith, mošemane yo a yago le morwedi wa ka, Rebekah; segotlane se sekaone, o opetše mo ka tabarenekeleng. Mošemane wa Mobaptist yo a nnogo go tšea. . . a boditšego, “Tšea leina la ka go tloga go selo seo! Ga ke nyake selo go dira le sona.” Gomme fao go be go le mohumagadi yo moswa. . . Ba be ba na le khonferentshe, kereke ye e itšego ye ya Baptist, godimo ka dithabeng.

161 Gomme—gomme ba kgahlanong le nna kudu ntle le go šišinyega, ka moka ga bona ntle kua, gomme e sego. . . Ga ba na le selo kgahlanong le nna; ke kgahlanong le Lentšu le. Nna, bjalo ka monna, ba ka se kgone go bolela selo kgahlanong le nna, ga se ka ke ka ba dira bošula bjo bo itšego. Eupša *Leo* ke le ba le boifago. Le a bona? Bjale re be re. . .

162 Ba be ba na le kopano ye godimo kua, ke ra gore, gomme ba be ba na le, ba be ba eya go ba le moromiwa go tšea mašego a mararo a mafelelo a khonferentshe ye kgolo ye, godimo ka dithabeng mo go bego go fodile. Gwa direga gore, moromiwa o ile a emela godimo gomme a tla godimo ga Mareka 16, gomme a re, “Fa go na le batho ba bantši lehono ba ba sa kgonego go dumela go phodišo ye Kgethwa.” A re, “Ke be ke le ka India. Ke nna Moindia. Gomme ke be ke le ka India ge monna mo ka United States, wa leina la Ngwanešu Branham, a e tla.” Modiša a thoma go šuthela godimo. A re, “Mosadi wa ka o be a ehwa ka kankere. Ke be ke le sefofu,” goba selo se sengwe sa go swana le seo. “O ile a rapelela yo motee wa rena, gomme yo mongwe yo motee a mmitša go tšwa ka go batheeletši, ebile a sa tsebe leleme la rena beng, gomme a bolela Maatla a Modimo.” Gomme a re, “Re mo, re fodišitšwe!” Go lokile, ba ile ba leka go mo homotša. Ga se bake ba kgona go e dira. Seo ke, le a bona, thwi ka khonferentshe ya bona beng.

163 Ka gona ba gana le se sengwe le se sengwe. Gomme ba bangwe ba batho, le wa ka. . . kgaetšedi wa mošemane wo,

bona ba le fase, ga se bake ba eba le ge e ka ba go bolela selo. Ba be ba nyaka go tseba ge eba o be a sa tswalane, tsela e itšego ba bego ba kgona go ya fase go hwetša ntle.

Yo motee wa bahumagadi a re, “Go lokile, ke a e dumela.”

¹⁶⁴ Rebekah le George ba ile ba ya go bona mohumagadi yo. Gomme a ya gomme a tšea mosetsana yo a bego a tlaišega ka—ka...mohuta wa go šešerekana, gannyane. Gomme ba ntira gore ke tle ka kua go bona mosetsana, bošego bjo bongwe. Gomme ka ya kua, mohumagadi yo monnyane o be a dutše fale, gomme ka re, “A o modumedi?”

¹⁶⁵ A re, “Aowa, ga ke tsebe ge eba ke yena goba aowa.” Go lokile, o be a se a šešerekana; e be e no ba moya wa diabololo. Ga ba o lemoge. Le a bona, o a go tšea, gomme ga o o tsebe. O a tla, ka gona dikgaruru di fenya motho, gomme ga ba o tsebe.

¹⁶⁶ Basadi ba ba sepelago ntle mo seterateng, ba apere dišothi tše, ga ba lemoge. Ba ka no ba ba le, ba ka kgona ba ba le go kgona go kgonthiša le go ena go yona, gore ga se bake ba dira eng kapa eng ye mpe kgahlanong le monna wa bona, goba le go ya pele, ka mokgwa woo. Eupša ka pelong ya bona, ga ba lemoge, eupša moya wa diabololo o ba tšere. Ba swerwe ke wona. Ka baka la eng mosadi a nyaka go hlobola diaparo tša gagwe thososo, thososo pele ga monna? Fao go na le motho yo motee feela yo a e dirilego, ka Beibeleng, gomme ba be ba gafa. Bangwe ba leka go ikapeša ka bobona; ga ba lemoge. O na le mahlanjana kudu, o hlalefile kudu! Le swanetše go hlokomela, o ikele ka bowena le Lentšu la Modimo, gomme o bone mo o emego.

¹⁶⁷ Mohumagadi yo moswa yo o rile, “Oo, ba mpoditše gore ke kolobeditšwe ge ke be ke sa le segotlane.” A re, “Ga ke tsebe ge eba ke dumele dilo tše goba aowa.”

Ka re, “A ga o dumele Jesu Kriste?”

¹⁶⁸ Gomme a re, “Go lokile, ga ke tsebe ge eba ke a dira goba aowa.” A re, “Dilo tše dingwe tša dilo tšeo tša bofora, ga ke di dumele.”

¹⁶⁹ A re, “Go lokile, go le bjalo, tše dingwe tša dilo tšela tša bofora ga o di dumele.” Ka re, “Eupša a o a dumela gore Yena e be e le Morwa wa Modimo?”

“Oo,” a re, “A ka no ba a be a le.”

¹⁷⁰ Ka re, gomme ka re, “A o a dumela gore Yena o a swana lehono, Modimo yo a tlogo go go phološa?”

¹⁷¹ A re, “A se sengwe sa dilo tšeo fao e ka ba ka gore fao go mehlole le dilo tša go swana le tšeo? Ga ke dumele selo ka yona.”

¹⁷² Gomme ka re, “A o be o tla dira eng ge o be o dutše ka kopanong gomme wa bona Modimo, Moya wo Mokgethwa, wo e lego Modimo a nnoši a lego gona, a šoma magareng ga batho; Modimo ka go Botate, Pilara ya Mollo, le baporofeta; Modimo ka

go Morwa wa Gagwe; ka gona Modimo ka go batho ba Gagwe? E no ba dikgopolo tša Modimo, Modimo yo motee yo mogolo Yo a apešitšego Bokagosafelego.” Ka re, “A o be o tla bona eng ge Yena, magareng ga batho ba Gagwe, a dirile di—difofu gore di bone, difowa gore di kwe, a lebelela ntle godimo ga batheeletši gomme a botša batho gore phošo e be e le eng ka bona, gomme go swana le ge A dirile ge A be a le mo lefaseng?”

A re, “Ke dumela gore e be e tla ba pono ya lefaufau.”

173 Ka re, “O sebopegong se sebesebe go feta ka fao ke bego ke gopola gore o be o le. O ka be o le kaonekaone go tloga ge nkabe o gafa, o a bona, nkabe o be o ka se ikarabele.” Eupša ka re, “O no ba o swerwe ke moya wo mobe.” Ka re, “Ge Jesu a boditše mosadi sedibeng ka banna ba gagwe, ge A lebeletše godimo ga batho gomme a bona dikgopolo tša bona, a o ka bitša seo pono ya lefaufau?” Le a bona, go no phuthellwa godimo ka go kereke ya leina, e bitšwago Boluther, gore se sengwe le se sengwe kgahlanong le seo e tla ba phošo!

174 Bjale Modimo o nyaka monna yo a phutheletšwego godimo ka go Lentšu. Se sengwe le se sengwe kgahlanong le Leo ke phošo! Jesu o rile, “A nke lentšu la monna yo mongwe le yo mongwe e be maaka, gomme la Ka e be Therešo.”

175 Fao go be go le monna ka go lebaka la bosaentshe kudu, ka leina la Noage. O be a sa jelwe ke Lentšu la Modimo dihlong. Modimo o kopane le yena, gomme A bolela le yena. O be a tseba gore e be e le Modimo. Gomme A re, “E ya go na!” E be e se ya ke ya na, eupša o ile a dumela gore e be e eya go na. Gomme tumelo ye a bego a na le yona, o be a sa lewe ke dihlong tša go e diriša. O tšere lekgolo le masepedi a mengwaga go aga areka, ge lefase le be le le kgahlanong le yena. O be a sa lewe ke dihlong ka Lentšu la Modimo, ka letšatšing la gagwe. Modimo o ile a mo phološa le ba ntlo ya gagwe, ka yona. Fao go be go le . . . Go ka be go be go bonagala go ba bošilo bjang go batho ba bangwe; eupša, go yena, o kopane le Modimo. Ga go kgathale gore se sengwe e be e le sa bosaentshe bjang, seo se be se le kgahlanong, ka fao e rile “e be e ka se kgone go direga, e be e ka se kgone go direga,” o kopane le Modimo!

176 Seo ke se e lego sona ge o tseba gore o bolela le Yena! O be o ka nagana gore e be e le selo sa bošilo ge yo mongwe. . . Ge, ke tseba gore fao go na le batho ba e sego ba bakae ka lefaseng ba ba swareletšego godimo ga se ke se boletšego go ba Therešo. Go ema fa gomme ka re, “GO RIALO MORENA, ke ya Arizona, kua ke tla kopana le Barongwa ba šupa ba sehlopha,” go lokile, fao go be go le sehlopha sa banna ba eme fao go e bona e direga. Bošego bjo bongwe, ka e bolela, “Los Angeles e tla wela ka lewatlengkgolo.” Eupša ge o kopane le Modimo, le Modimo Yo a sa feilego, Modimo Yo a dirago tlwa

se A boletšego gore O be a tla se dira, ka mehla O se dirile, ga le lewe ke dihlong ka sona gona. Ga la swanela go sepelela morago gomme la nyefolega ka sona; le ka kgona go botša lefase lohle. Ge monna a kopana le Modimo, a bolela le Yena, gomme nnete ya Modimo ya ba ya gagwe ka pelong ya gagwe, ga a lewe ke dihlong ka Yona.

¹⁷⁷ Noage o be a sa lewe ke dihlong. Go be go bonala e le bošilo go lefase lohle, eupša e sego go yena.

¹⁷⁸ Moshe, ge a be a le pele ga Farao, o be a sa lewe ke dihlong go botša Farao gore dilo tše tše di itšego di be di tla direga, ka baka la gore o be a kopane le Modimo. Modimo o mmoditše, ka sethokgweng se se swago. Moshe o rile, “Ke—ke a kgamakgametša.” Seo ke se a bego a na le sona, sešitiši sa polelo.

¹⁷⁹ A re, “Fao go tla Arone. Wena o tla ba Modimo go yena, gomme o tla ba moporofeta go wena. Ke a tseba o kgona go bolela gabotse. Eupša Ke tla ba le molomo wa gago. Ke mang yo a dirilego motho gore a bolele?” Amene. Ke rata fao. Yo ke Modimo. “Ke mang yo a dirilego motho go ba sefowa goba semuma, goba ke mang a dirilego motho go bolela?” Modimo o dirile.

O rile, “Morena, ntaetše letago la Gago.”

A re, “Ke eng seo ka seatleng sa gago?”

A re, “Ke lepara.”

¹⁸⁰ A re, “Le lahlele fase,” la fetoga serpente. A re, “Le topele godimo gape,” ya fetogela morago go lepara. Amene. Yena ke Modimo. “Bea seatla sa gago ka lehwapeng la gago.” A se bea ka gare, a se gogele ntle, se sešweu ka lephera. A re, “Se bee morago gomme o se goge gape,” gomme se be se swana le seatla se sengwe. “Ke nna Modimo.”

¹⁸¹ Gomme a sepelela godimo pele ga Farao gomme a bolela se A mmoditšego gore a se bolele. A re, “Go ya go ba *bjalo* le *bjalo*.” Ntšha lešabašaba gomme o le lahlele godimo ka moyeng, gomme o re, “GO RIALO MORENA, a matsetse a tle godimo ga lefase,” gomme matsetse a tla. A tšea meetse gomme a a tšhollela ntle ka nokeng, gomme a re, “GO RIALO MORENA,” gomme dinoka tšohle le se sengwe le se sengwe sa fetoga madi. A biletša sefako fase go tšwa legodimong.

¹⁸² Le a tseba, ka matšatšing a mafelelo go swanetše go ba dikotlo gape di boeletša. Gomme elelwang, seotswa, ka nakong ya Beibele, kotlo ya gagwe e be e le lehu la go kगतlwa ka maswika. Gomme kereke ye e sa dumelego e tla kगतlwa ka maswika go ya lehung, ka maswika a sefako, e be nako ye nngwe e le tsela ya Modimo ya go otlala. O tla kगतlwa lefase le la go se dumele ka maswika, moloko wo wa bootswa. O tla le kगतlwa ka maswika go tšwa legodimong, ka sefako sa maswika sa go imela talente seripa, e lego lekgolo la diponto. Kereke

ya bootswa e tla hwa, lefase la bootswa le tla hwa ka fase ga kotlo ya Modimo, ka fase ga go kgatliwa, go swana le ka mo A dirilego mathomong. Lokela le Modimo, kereke! Seo ke se ka moka re swanetšego go se dira, go gomela morago go Modimo!

¹⁸³ Yola wa sefahlego sa mahlafarara sa go tšofala, maledung a moriri wo mosehla, hlogo ya lefatla, matsogo a masese, wa masomeseswai a mengwaga wa go tšofala Eliya o be a dutše godimo ka kua lešokeng, a lebeletše ntle godimo ga dibe tša batho. Modimo a bolela le yena mosong wo motee, a re, “Eya tlase kua gomme o botše Ahaba gore le phoka e ka se ke ya wa go tšwa legodimong go fihla o e bitša.”

¹⁸⁴ Ke kgona go bona mahlo a gagwe a mannyane a go tšofala a lebeletše ntle go tšwa ka fase ga maledu a go lebelelega mahlafarara a mašweu, lepara lela ka seatleng sa gagwe, a sepela go theoga tsela bjalo ka mošemane wa lesometshela la mengwaga ka bokgale. A sepelela thwi godimo ka bogoneng bja kgoši, gomme a re, “Le ge e ka ba phoko e ka se tle go tšwa legodimong go fihla ke e bitša.” O be a sa lewe ke dihlong ka Modimo goba Lentšu la Gagwe; a botša kgoši goba yo mongwe gape. O be a sa lewe ke dihlong. Ga se a ke a swanelwa ke go uta, a re, “Bjale, Ahaba, o tla ba . . .”

¹⁸⁵ E mpea ka monaganong wa selo se sengwe go swana le sa rena beng. Ka gona ka re go batho, “Ke ya lefelong, ke nyaka tumelo ya go oketšega.” Seo ke se ke lego gae ka sona bjale ke go hwetša wo—wo moswa mothunyo wa tumelo.

¹⁸⁶ Go ba bjalo, go bonagala bjalo ka ge o ka re, ge o rapelela batho, o kgopela tshwarelo, “Mna. Diabolo, a ka kgopelo o ka šuthela kua gomme o ntumelele. . .?” Ga go selo! Tumelo e na le digoba, le moriri godimo ga sefega sa yona. Ge e bolela, se sengwe le se sengwe gape se a homola. O se ke wa tsena ka gare, “Mna. Diabolo, tšwela ka ntle?”

¹⁸⁷ “Tšwela ka ntle ga mo! Ke nna morwa wa Modimo, ke romilwe ke Modimo. Ba tlogele ba nnoši!” Seo se a šutha. Ga o na le tshwarelo go diabolo, ga o na le selo go dira le yena. Ga o lewe ke dihlong ka Lentšu la Modimo, ga o na le dihlong ka thomo ya gago, ga re lewe ke dihlong tša gore ke rena bomang.

¹⁸⁸ Hlong e nnoši ye ke lego yona, ke gore ke nna Branham, yeo ke tswalo ya ka ya lefaseng. Ke lewa ke dihlong ka dipheilo tša ka.

¹⁸⁹ Eupša bjalo ka mohlanka wa Gagwe, ga ke lewe ke dihlong! Ga ke lewe ke dihlong ka Lentšu la Gagwe. Ge eba ke dikereke tša maina, magoši, babuši, goba eng kapa eng e ka bago yona; ke nno lokela go fa karabo, Modimo o a e bitša.

¹⁹⁰ Moshe o sepeletše godimo pele ga Farao. O be a sa lewe ke dihlong go mmotša gore ba be ba ka se itšimeletše gomme ba tšea a gagwe a *mantši-bjalo* matšatši ntle ka lešokeng.

O rile, “Ba bangwe ba basadi ba šala, go bana ba lena.”

¹⁹¹ A re, “Ka moka re a tloga! Ga go le tlhako tee ye e tla tlogelwago morago, re tla tšea mohlape wa rena le ka moka.” O be a sa lewe ke dihlolong. Ka baka la eng? O be a tlile ka Seetšeng sa tokologo.

¹⁹² Ke ka lebaka leo monna goba mosadi, molwetši goba eng kapa eng, gatee ge a etla ka Bogoneng bja Modimo, gomme a tseba gore Modimo o ba fodišitše, o gatela go ya ka Seetšeng sa tokologo. Ga o itšimeletše ka eng kapa eng.

¹⁹³ Tokologo e be e le ka pelong ya gagwe, ka gore o kopane le Modimo Yo a itšego, “Ke nna Modimo wa Abraham, Yo a fago Abraham tshepišo. Gomme nako, nako ya topollo, ya tokologo, e kgauswi. Ke go romela tlase kua go ba tšeela ntle.” Ke eng go kgopela tshwarelo, ka seo?

¹⁹⁴ Farao a ka be a kgonne go mmolaya. O be a no ba monna. O be a le lekgoba. A ka be a kgonne go mmolaya. Eupša o be a sa lewe ke dihlolong ka Lentšu. Ga se a ke a etla tlase gomme a khunama ka matolo a gagwe gomme a kgopela Farao selo. O rile, “Ke tla go ba tšea.”

Farao a re, “Go lokile, o ka se kgone go ba tšea!”

¹⁹⁵ O rile, “Ka moka gabotse, gona fao go tla ba matsetse godimo ga lefase, go fihla o tla phaya go a kgabola.” Gomme fao go se se diregilego.

A re, “Oo, Moshe, ba tšee go tloga!”

A re, “Ka moka go lokile. Bjale a o a sokologa?”

A re, “Go lokile, o ka kgona go ya matšatši *a mantši-bjalo* ka lešokeng.”

¹⁹⁶ A re, “Gona dintšhi di tla tla.” Amene. A re, “Leswiswi le tla tla.” E be e le leswiswi kudu o be o sa kgone go bona lefelo le letee go le lengwe.

¹⁹⁷ Gomme mafelelong lehu la tla. Go tloga go Farao go ya go mohlanka, e be e le lehu go ngwana yo mogologologolo ka lapeng. Ga se a ke a eba le tshwarelo go mang kapa mang. O be a le morwa wa Abraham, a tswetšwe ka Moyeng wa Modimo, a filwe thomo ke Modimo, Molaetša wa Modimo, go ya tlase le go tšeela batho bao ntle.

¹⁹⁸ Go lokile, a Modimo a ka se kgone go bitša selo se se swanago ka iring ye, go ntšha go tšwa kerekeng Monyalwa? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Daniele o be a se, goba. . .

¹⁹⁹ Dafida, ke ra gore, o be a sa boife pele ga Saulo. Ge yo mongwe le yo mongwe a be a boifa Goliath ntle kua, o be a sa boife go sepelela godimo. Gomme a re, “Mohlanka wa gago. . .” Yo monnyane yo wa go lebelelega go ota mothaka o rile, “Mohlanka wa gago o be a dišitše dinku tša tatagwe, gomme bera ya tla ka gare gomme ya tšea ye tee ya tšona. Ka

mo lelekišetša ntle kua ka lešokeng gomme ka mmolaya, ka seragamabje se. Tau ya tla ka gare.” Oo, nna! “Tau ya tla ka gare gomme ya tšea ye tee ya tšona, gomme ya kitimela ntle ka lešokeng, gomme ka mo rathela fase ka seragamabje. Ge a emela godimo, ka mmolaya.” A re, “Gomme Modimo. . .” Kgoši yela ya go kgeloga e be e eme fale, wona mašole a go duma ge go ka direga ba tleleima go direla Modimo wa Legodimo, gomme ba dumelela lešoboro lela la Mofilisita go ema ntle kua gomme la roga madira a Modimo yo a phelago. A re, “Mohlanka wa gago gape o tla mmolaya. Ka gore, Modimo Yo a go neela tau le bera go nna, gape o tla neela lešoboro lela la Mofilisita.” Ga se a ke a kgamakgametša, ga se a ke a re, “*mohlomongwe* e tla dirwa.” O rile, “E tla dirwa!” O be a sa lewe ke dihlong.

²⁰⁰ Daniele, pele ga kgoši, o be a sa boife go ganana le ditaelo tša gagwe gore ga go motho yo a tla rapelago, go yena a nnoši. O ile a bulela mafasetere godimo gomme a goga disetše, gomme a rapela dinako tše tharo ka letšatši. O be a sa boife.

²⁰¹ Sadirake, Mesaka, le Abedinego, ba be ba sa boife leuba lela la mollo. Ba rile, “Modimo wa rena o a kgona go re lokolla. Modimo o kgona go re lokolla. Eupša ge A ka se ke, ga re kobebe fase seswantšho sa gago.” Ba be ba sa lewe ke dihlong ka yona. Aowa, mohlomphegi. Aowa, mohlomphegi. Ba be ka nnete ba sa lewe ke dihlong ka yona, ka baka la gore ba be ba tseba.

²⁰² Simosone o be a sa lewe ke dihlong pele ga Bafilisita. Ge sekete se kitimela godimo go yena, o ile a topa lerapo la mohlagare wa mmoula. Gomme tšona dikokoro, di be di le e ka ba intšhi le seripa ka bokoto, bja mphiri. A itielala sekete fase ka lona, gomme a sa na le lerapo la mohlagare ka seatleng sa gagwe. O be a sa nyefolege. O ile a no topa se se bego se le ka diatleng tša gagwe, gomme a ya go šoma ka sona. O be a tseba gore Moya wa Modimo o be o le godimo ga gagwe. O be a tseba gore o be a tswetšwe e le Monasare. O be a tseba gore ga go selo se se bego se ka mo tshwenya. O be a le mohlanka wa Modimo. Ge feela a be a le ka thatong ya Modimo, ga go selo se se bego se ka kgona go ema ka tseleng ya gagwe, go sa kgathale gore ke dikgoši tše kae goba Bafilisita, goba eng kapa eng go feta e tlogo godimo. Gabotse.

²⁰³ Johane o be a sa lewe ke dihlong ka Lentšu la Modimo le la go tla go yena ka lešokeng, gomme la mmotša gore a ye a kolobetše ka meetse. O be a sa lewa ke dihlong go re, “Bona Kwana ya Modimo ye e tšea go tloša sebe sa lefase,” ka gore Moya wa Modimo o be o le godimo ga gagwe. O be a sa lewe ke dihlong pele ga baprista.

²⁰⁴ O be a sa lewe ke dihlong ka Lentšu la Modimo ge a sepelela godimo go Herode. Mosadi wa Filipi o be a dula le Herode. A sepelela thwi godimo ka sefahlegong sa kgoši! Moisa yo wa kgale wa sefahlego sa boya go tšwa ntle lešokeng kua,

go tšwa ntle kua, a se na le thuto goba selo gape, gomme a sepelela thwi godimo ka sefahlegong sa Herode, gomme a re, “Ga se molao go wena go ba le yena!” O be a se na le dihlong ka Lentšu la Modimo. Nnete. Ka go felela o be a se na le dihlong ka Lona.

Stefano, o be a se na le dihlong ka Lentšu la Modimo.

²⁰⁵ La pele, batho ba pentecostal godimo kua ka Letšatši la Pentecost, ge ba be ba kgobokane ka kamoreng ya ka godimo, Moya wo Mokgethwa o ile wa wela godimo ga bona, ka tshephišo ya Modimo. Luka 24:49 e rile:

...bonang, Ke romela tshephišo ya Tate wa ka godimo ga lena: eupša letang...toropongkgolo ya Jerusalema, go fihla le amogela maatla go tšwa godimo.

²⁰⁶ Gomme yona tshephišo yeo Lentšu la Modimo le e tshephišitšego go bona, “Bonang, Ke romela tshephišo ya Tate wa Ka godimo ga lena, eupša letang kua; le se ke la hwetša thutabomodimo gape goba dithuto, le go ya pele, letang go fihla le hlamišwa ka Maatla.” Gomme ge Maatla ao a go tšwa Legodimong a tlile, bjalo ka phefo ye maatla ye e kitimago, ba be ba sa lewe ke dihlong ka Ebangedi.

²⁰⁷ Petro a emela godimo, a re, “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena. Lena banna, ka diatla tše mpe, le bapotše Kgoši ya Khutšo, yoo Modimo o mo tsošitše go tšwa bahung. Gomme re hlatse. Ka gore se ke se Joele a boletšego gore go tla tla go phethega ka matšatšing a mafelelo, ‘Ke tla tšhollela Moya wa Ka godimo ga nama ka moka.’” O be a sa lewe ke dihlong ka Ebangedi.

²⁰⁸ Stefano yo monnyane, bjalo ka ge ke mmoletše metsotso e se mekae ya go feta, ge a ile go kgabola kua bjalo ka—ka—ka thonatho. O be a se moreri. O be a no ba letikone, eupša o be a paka gohle ka tsogo. O be a kopane le Modimo. Gomme go ba bjalo ka...

²⁰⁹ Go leka go mo emiša? Go lokile, go be go swana le go leka go tima n—ntlo, ntlo ye e swago, mollo ka ntle ga yona, ka letšatši la phefo, ka nakong ya go oma. Ka baka la eng, nako ye nngwe le ye nngwe ge phefo e foka, e no gotetša mollo wo mongwe.

²¹⁰ Ba ile ba mo kukela godimo pele ga Khantshele ya Sanhedrin. A le kgona go lemoga se yeo e lego sona? E bjalo ka Khantshele ya Mohlakanelwa. Ka moka ga wona madumedi a be a lebantše godimo, kua fase ga Khantshele ya Mohlakanelwa. Ka moka ga wona mabodumedi a be a lebantše godimo ka fase ga Khantshele ya Sanhedrin. Bafarasei, Basadutsei, Baherodians, eng kapa eng ba bego ba le yona, ba be ba swanetše go tla ka go khantshele yeo. Gomme ba

mo ubulela godimo, e sego feela mokgatlo wo motee, eupša khantshele ye kgolo ya mo ubulela godimo. “Re tla tšhošetša sebete ka ntle ga gagwe.”

²¹¹ Ge a sepeletše godimo, mosong woo, Beibele e rile sefahlego sa gagwe se be se lebelelega bjalo ka Morongwa. A re, “Banna le baena, a nke ke boleleng le lena. Botate wešu ba ile ba dula ka Mesopotamia pele ba etla Harane,” le go ya pele. O ile a ya a efa Mangwalo. Ka gona ge a eya a tokologela godimo ka moka, Moya wa tla godimo ga gagwe, a re, “Lena ba melala ye methata, ba go se bolotšwe dipelo le ditsebe, ka mehla le phegiša Moya wo Mokgethwa; bjalo ka ge botataweno ba dirile, le lena le a dira.” O be a sa lewe ke dihlong ka Ebangedi, o be a sa lewe ke dihlong ka Lentšu. O be a sa nyefolege pele ga Khantshele ya Sanhedrin. Aowa.

²¹² Paulo o boletše pele ga Agrippa. E be e le Mojuda, a rutilwe ka fase ga Gamaliele, o be a le mohlomphegi yo mogolo. Eupša letšatši le lengwe, tseleng go theogela Damaseko, a tla ka Bogoneng, a kgomana le Modimo. Morongwa a tla fase go tšwa Legodimong, ka sebopego sa Pilara ya Mollo, Seetša se sa go mo rathela fase. A emelela godimo, gomme a re, “Morena, Wena o Mang?”

Gomme A re, “Ke nna Jesu.”

²¹³ Ge a eme pele ga Agrippa, o bušeleditše setori gape. O rile, “Ga ke lewe ke dihlong ka Ebangedi ya Jesu Kriste, ka gore Ke Maatla a Modimo go iša phološong, go yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago.” Nnete.

²¹⁴ Bjale, bagwera, re tlike pele fase le motho, fase go kgabola lebaka, eupša re fetile nako.

²¹⁵ Eupša a nke ke bolele se. Monna yo gatee a kilego a tla go kgomana le Modimo, yo e lego Lentšu, gomme Lentšu le le dirilwe go ba pepeneneng gomme la bonagatšwa go yena, fao ga go na le dihlong ka leo. Ga o nyefolege. Ga go nnyefole go bolela gore ke dumela Lentšu le lengwe le le lengwe la Modimo. Ga go nnyefole ge Morena a boletše gore o bolele eng, o a yago go e bolela le go e dira; ga go nnyefole go bolela gore ke tladitšwe ka Moya o Mokgethwa; ga go nnyefole go bolela gore ke boletše ka maleme a mangwe; ga go nnyefole go bolela gore Morena wa rena o ntaeditše dipono; ga go nnyefole go bolela gore O a swana maabane, lehono, le ka gosafelego.

²¹⁶ “Ge o tlišwa pele ga babuši le dikgoši, ka baka la Leina la Ka, o se ke wa tšea kgopolo ya gore o ya go reng, ka gore e tla fiwa wena ka iring yona yeo. Ga se wena yo a bolelago, eupša Tate wa Ka yo a dulago ka go wena. Eupša mang kapa mang yo a lewago ke dihlong ka Nna le Lentšu la Ka, ka molokong wo, yena Ke tla mo jelwa ke dihlong pele ga Tate wa Ka le Barongwa ba bakgethwa.” Modimo re thuše re se ke ra lewa ke dihlong, eupša re thuše go ba bopaki bjo bo phelago.

217 Monna yo mongwe le yo mongwe ka Testamenteng ye Tala, ge bona baporofeta ba be ba etla, ba tlile—ba tlile ba ba Lentšu le le phelago. Ba be ba le Lentšu. Jesu o boletše gore ba be ba bitšwa badimo, gomme e be e le bona, ka baka la gore Lentšu la Modimo le tlile go bona. Ba re, “Ke GO RIALO MORENA.”

218 Gomme morutiwa yo mongwe le yo mogwe wa Kriste yo a tlogo go kgomana le Yena ka topollong, gomme phološo ya tla ka pelong ya gagwe, ke yena mong wa Modimo. Gomme ke mohuta mang wa bophelo re swanetšego go bo phela, gomme re swanetše go sepela bjang, gomme re swanetše go bolela bjang, ge Modimo a ikemela ka Boyena ka mebele ya rena beng ye e hwago? Ke mang yo a ka lewago ke dihlong ka seo?

219 Ge ke etla lefelong mo e lego gore ke be ke le maatleng a sephodisa mo ka Jeffersonville, ke sepela fa seterateng, ka go ka moka maatlataolo, nka se ke ka lewa ke dihlong ka toropokgolo. Ke tla ba karolo ya toropokgolo. Ke tla ba lephodisa, karolo ya toropokgolo, go boloka tshepedišo le boitshwaro. Ge monna a tshela lebone le lehubedu, nka se lewe ke dihlong go mmošša gore o dirile phošo, ka mo fa thekethe. Woo ke mošomo wa ka, ka baka la gore ke—ke hwetša go lefiwa ke toropokgolo. Ke phela ka toropokgolo. Ke na le maatlataolo go tšwa go toropokgolo. Ga go kgathale ge eba o be a tagilwe, goba bothata e be e le eng ka yena, ba tla nthekga. Ke ema mafelo a ka, ka baka la gore ke nna monna wa lephodisa gomme ke bee- . . . Ke beilwe, goba ke beilwe ka mo gomme ke filwe maatlataolo go dira se. O swanetše go tšea molao le ditokelo, le dilo, le go bona gore e dirwa gabotse.

220 Ka gona, ge ke le Mokriste gomme ke tladišwe ka Moya, ke apere bopaki bja tsogo ya Jesu Kriste, gore O a swana maabane, lehono, le ka gosafelego, o se ke wa dumelela diabololo ofe le ofe go leka go go kgorometša go dikologa, a re, “Ga o dire se gomme ga o dire seo.” O a Le dira. Modimo o go file go . . .

221 Le a bona, ga re na le maatla. Monna yola wa lephodisa ga a na le maatla a go emiša koloi e tee. Ke ka . . . nako ye nngwe ke wa a mararo goba a mane makgolo a maatla a pere mmotoro, a ka kgona go dira eng ka wona? Eupša o na le maatlataolo.

222 Gomme yeo ke Kereke. Re na le maatlataolo, ka tsogo ya Jesu Kriste le Lentšu le Gagwe le le tshephišitšwego, haleluya, “Dilo tšeo Ke di dirago le tla di dira le lena; tše di fetago tše le tla di dira, ka gore Ke ya go Tate.”

223 Le se ke la lewa ke dihlong ka Yena ka molokong wo; wa go tlala sebe, wo mothata, moloko wa mafelelo wo o ka tsogego wa ba lefaseng, wo wa go tlala sebe, bootswa, le wa go tlala dišo ka moka tša go bola. Ka moka, se sengwe le se sengwe se se bego se hlomphega se tlile sa ba sa go se hlomphege. Dipolotiki tša setšhaba, tšhila! Ditšhaba di thubegela godimo.

224 Tsela morago ka dithokgweng tša Afrika, go batsomi ba safari, ba ile ba swanelwa ke go tšea diradio tša maatlafatšo a godimo go kwa Elvis Presley, Pat Boone, gomme le bona baisa ka morethetho-dikologa le go menekana. Gomme badudi ba setlogo, ba leka go bona ba dira mmogo, ba tšokotša hlogo tša bona gomme ba dira ka mokgwa wo, badudi ba setlogo ba be ba eme gomme ba ba lebeletše. Eupša, le a bona, ga se bona Maamerika go swana le ka fao Pat Boone, le Elvis Presley, le Ricky Nelson, le bona baisa ba lego. Ga se bona bo Judase ba mohuta woo, eupša ba... Le a bona, ke moya. Gomme moya ga o feela ka Amerika, o iphatlaladitše ka bowona ntle godimo ga lefase, go ba tliša go ntwā ya Armagedone. Ba dira ka mokgwa woo, goba ba... Setšhaba sefe goba sefe se ba tšwago go sona, Afrika, India, kae kapa kae e lego, dilo tšeo tša bohlaswa di šwallane mo gohle lefaseng, ka feela monna yo motee a e thomilego.

225 Ka fao Ebangedi le Maatla a Modimo Ramaatlakamoka le wona, a phatlaletše go dikologa lefase! Gomme nako ya go aroganya bjale e a direga, ge Modimo a bitša Monyalwa, gomme diabolo o bitša kereke. A nke ke be karolo ya Monyalwa!

A re rapeleng.

226 Morategi Modimo, re bona mongwalo wa seatla godimo ga leboto, Morena. Re nakong ya mafelelo. Re a tseba gore fao go na le dilo tše kgolo tše di robetšego pele, eupša go le bjalo felotsoko, felotsoko ntle ka gare ga tihakanantswiki ntle mo, go sa na le batho ba go botega ba ba beetšwego go ya Bophelong. Go ka se kgonege go monna yo motee goba banna ba babedi; eupša, Modimo, ka moka ga rena mmogo, a re phatlalatšeng ka khoneng ye nngwe le ye nngwe ye re kgonago, ditaba tše botse gore Jesu o a tla, gomme, le a bona, go no phatlalatša Borotheo bjo bonnyane mmogo, Lentšu le lennyane. Mo gohle Dintšhu di lego, di tla latela Sejo seo. Ge e ba Se tla ka theipi, goba ge eba Se tla ka lentšu goba bopaki, Dintšhu di tla Le latela go fihla motsemošate wa Lona. Ka gore go ngwadilwe, "Moo Setoto se lego, moo Dintšhu di tla kgobokana." Morategi Jesu, re a tseba gore Wena o Setoto se re se jago. Wena o Lentšu, gomme Lentšu le ile la dirwa nama gomme la dula magareng ga rena. Re a rapela, Modimo, gore ge re gaša Lentšu, gore Dintšhu tša therešo di tla Le hwetša.

227 A nke re se ke ra lewa ke dihlontse ge re ema pele ga batho, ba babe, ba go hloka phapano batho, ba bodumedu, eng kapa eng e lego sona. Bjalo ka Paulo a boditše Timotheo:

... A re tšiše ge go le nako, le ge go se nako; o sole, gomme o kgaleme, gomme... ka go se fele pelo ka moka le ka go ruta.

Ka gore nako e tla tla ge ba ka se kgone go theetša thuto ye e phedilego; eupša ka morago ga dikganyogo tša bona beng ba tla... ikgobokeletša ka bo bona mmogo baruti, ba na le ditsebe tša go hlohlona;

Gomme ba tla retollwa... go tloga go therešo, ... go ya go dinonwane.

228 Modimo, re phela ka letšatšing leo. O ntumeletše go phela botelele go lekanela go bona seo se direga. Bjalo ka ge, seo se robetše thwi mo ka go leswika la sekhutlo la tabarenekele ye lehono, la mengwaga ye masometharo-tharo ya go feta.

229 Modimo, šegofatša yo mongwe le yo mongwe yo motee ka mo. Ge fao go na le yo motee ka mo, Morena, yo a sego a lokela go kopana le Wena, gore ga ba kgone go no dumellana le Lentšu la Gago, gomme ga se ba kopana le Wena sefahlego ka sefahlego gomme ba tseba gore ga O no ba feela ka tiro ya mohuta wo o itšego wa—wa—wa kamogelo, go swana le ge o dira thutotumelo goba selo se sengwe, eupša ba amogetše Modimo wa go phela; gomme ge ba se ba dira se, Morena, a nke ba se dire thwi bjale.

230 Ke—ke dumela O—O kgauswi ka nnete mo iring ye. Ga ke tsebe gore ke bomang. Ga ke tsebe ge fao go na le yo a itšego mo, eupša ke no kwa ke etellwapele go rapela go Wena. E sego gore batho ba nkwa, ka gore ye e tla ba tiro ya boikaketši. Modimo o a gana. Ga ke nyake go ba moikaketši. Eupša ke e rapela ka tlhokofalo ka pelong ya ka, Morena.

231 Mang kapa mang monna goba mosadi yo O bolelago le yena mosong wo, a nke ka boikokobetšo ba se ke ba lewa ke dihlong, eupša tsela fase botebong ka pelong tša bona ba amogele Wena bjale, ba tle manthapama a gomme ba kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste, ba latele Lentšu le lengwe le le lengwe, Lentšu le lengwe le le lengwe; ge ba kolobeditšwe go fapana, goba ba fafaditšwe, ba golobeletšwe. Elelwa (re a dira, Morena) gore O rile, “Mang kapa mang a tla tšegang Lentšu letee go tšwa go Puku, a oketša lentšu letee go Yona, karolo ya gagwe e tla tšewa go tloga Pukung ya Bophelo.” Le ge a leka, go tla, a bea leina la gagwe godimo ga puku, e—e ka se šome. A re beng ba go hlokofala le go kokobela.

232 Bjale ba ka diatleng tša Gago, Morena. O dire ka bona ka fao O bonago go swanetše, ka gore ke ba Gago. Leineng la Jesu Kriste, Morwa wa Modimo.

233 Bjale ge re sa na le dihlogo tša rena di inamišitšwe, ke nyaka gore le nagane siriase ka nnete bjale. Ke kgopela tshwarelo, sa pele, go ba e ka ba metsotso ye lesometlhano llata. Bjale re nyaka go hama. Gomme e no nagana ka pelong ya gago bjale, “A ka nnete ke kopane le Modimo?” E no e nagana ka tlhokofalo ka nnete bjale. Ka baka la gore, e ka se be dinako tše ntši kudu mohlomongwe go fihla...

Mohlomongwe e ka ba nako ya mafelelo bjale, ya gore re tla kopana pele ga go Tla ga Gagwe. Go kgauswi, bagwera. Lengwalo le lengwe le le lengwe, le lebelelega o ka re, le kgauswi le go phethagatšwa. Gomme le ka no ba, go wena goba nna, se e ka no ba sebaka sa rena sa mafelelo. Re ka no ba re sepetše pele ga bošego.

Ke tla ya le Yena, le Yena tsela ka moka.

Ke kgona go kwa, “A o lewa ke dihlong ka Nna Le Lentšu la ka?”

Ke kgona go kwa Mophološi wa ka . . .

²³⁴ Bjale e no eleletša o robotše godimo ga mpete wa go hwa bjale. “Kgona go kwa . . .” Nako yeo go tla be go le llata kudu, eupša ga se yona thwi bjale.

“Tšea fapano sa gago, gomme,” o ka no gafela bjale, “o Ntatele.”

Bjale, ka pelong ya gago, araba se:

Ke tla ya le Yena go kgabola tšhemo,

Ke tla ya le Yena go kgabola tšhemo,

Ke tla ya le Yena go kgabola tšhemo,

Ke tla ya le Yena, le Yena ka moka . . .

²³⁵ Gomme bjale ka dihlogo tša rena di inamišitšwe, a re nong go emiša diatlala tša rena gomme re re:

Ke tla ya le Yena go kgabola kahlolo,

Bjale, seo ke se se diregago thwi bjale, O a re ahlola.

Ke tla ya . . .

Morena, a O mpona molato? Gona, ntebalele.

. . . go kgabola kahlolo ya Gagwe,

A O nkahlola go ba eng mosong wo, Morena?

. . . le Yena go kgabola kahlo- . . .

Nteke, Morena, bona ge eba go ka ba selo se se itšego sa go se hlweke ka go nna.

. . . le Yena, le Yena tsela ka moka.

²³⁶ Tate, re leboga Wena mosong wo ka diatlala tše ka moka. Ga se ke bone motho yo motee eupša ba ba bilego le diatlala tša bona godimo. Ke a Go leboga, Morena. Ke—ke tshepha ga se Wa dira le wena, Morena. Ga go le yo motee yo ba sego ba ba le diatlala tša bona godimo, ba loketše go ya go kgabola kahlolo. Re ahlole, Morena. Gomme ge fao go na le se se itšego se fošagetše ka go rena, re lebalele sona, Tate. Re fe sa mogau wa Gago, ka gore ga re nyake go kopana le kahlolo ya Gago ge mogau o se gona. Ka fao, mogau o gona bjale, ka fao re a rapela, Modimo, gore O tla re ahlola gomme wa re lebalela dibe tša rena, go ya ka Lentšu la Gago le tšhephišo ya Gago. Gomme a nke re phelele Wena matšatši ka moka a bophelo bja rena, re sa lewe ke dihlong ka Ebangedi.

237 Bjale, Tate, ge e le thato ya Gago, re thoma Malamorena a mararo a go otlologa bjale, a dikopano. Lokišetša dipelo tša rena yona, Morena. Ntokiše, O Modimo. Ke nna yo motee yo a emego ka botebong bja go nyaka Wena. Ke a rapela gore O tla ntlahla le go nkiša ka go dilo tše ke swanetšego go di dira le go di bolela, ka matšatšing a a tla go.

238 Hlahla le go šupetša yo bohlokwa wa rena Ngwanešu Neville, mohlanka yo bogale yola wa Gago, Morena; gomme gape le Ngwanešu Mann, le matikone a kereke, le bahlokamedi ba ditšhelete, le motho yo mongwe le yo mongwe yo a kgobokanago mo.

239 Re lokiše, Morena, gore re kgone, ka ya—ya nnete tsela ya Bokriste, go tliša badiradibe go Wena, le go tliša maloko a kereke go tseba Modimo yo re mo tsebago, yo re kopanego le yena ka sebele, a nke A be Modimo wa bona, le bona. Bjale, Tate, se re ka se kgone go se dira, re ka se kgone go ba romela ka gare. Eupša Wena, Moya wo Mokgethwa, sepela godimo ga batho, maloko a dikereke.

240 Gomme bjalo ka boitemogelo bjo bonnyane bjo ke bilego le bjona le Wena mosong wo mongwe, “Eya o hweletše Morwa wa ka Monyalwa. O E tšee go tšwa magareng ga batho, magareng ga dikereke. Gogela Monyalwa yoo ntle.” Ntumelele, ka thapelong ya ka bjale, Morena. Wena romela Rebekah; ke tla leka go ba Eliasara. Nthuše go ba mohlanka wa go tshephega. Gomme a nke Modimo wa Legodimo a romele Morongwa wa Gagwe pele ga ka, pele ga rena, gore re tla kgoboketša dilo mmogo gomme ra hlaola Monyalwa yo A mo kgethilego. Re se kgopela ka la Jesu Leina. Amene.

241 Bjale, ke kgopela tshwarelo go le swarelela llata gannyane. Ke masomepeditlhano ka morago. Ke swanetše go ba ke bile ntle mo, masomepeditlhano a metsotso ya go feta. Eupša, bjale, le rata pina yela ya kgale, “Tšea Leina La Jesu Le Wena”? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] A ga se ye botse? Ke opetše yeo bjale mengwaga ye masometharotharo, bjalo ka yela pina ya go phatlalala. Kolobetšo ya meetse, “Godimo ga mabopo a ledimo a Jorodane ke eme.” Gomme ke nagana gore ye ke ye botse kudu, “E no Le tšeela gohle mo o yago!”

Leina le bohlokwa, O bose bjang!

Kholofelo... (Bjale šišinya diatla le yo mongwe kgauswi le wena.)

Leina le bohlokwa, Leina le bohlokwa, O bose bjang!

Kholofelo ya lefase le thabo ya Legodimo.

242 Bjale elelwang tirelo ya bošego bjo, masometharo go tšwa go šupa, masometharo go tšwa go šupa bošegong bjo. Bjale a re opeleng temana ye tee ye, le a bona.

Tšea Leina la Jesu le wena,
 Bjalo ka tšhireletšo go tšwa molabeng wohle;
 Ge meloko go go dikologa . . . (O dira eng gona?)
 E no hema Leina le lekgethwa leo ka thapelo.

Leina le bohlokwa, O bose bjang!
 Kholofelo ya lefase le thabo ya Legodimong;
 Leina le bohlokwa, O bose bjang!
 Kholofelo ya lefase le thabo ya Legodimo.

243 A fao go be go na le yo motee yo a itšego a tlogo go kolobetšwa ka morago ga tirelo ye? Ge go le bjalo, emiša diatla tša gago. Yo mongwe a tla kolobetšwago? Ba babedi, ka moka gabotse, ba go kolobetšwa ka pela ka morago ga tirelo ye. Ge ka moka ga lena, yo mongwe wa lena yo a nyakago go kolobetšwa, re tla ba le ditirelo tša kolobetšo ka go ye nngwe le ye nngwe ye tee ya ditirelo tše. Selo se nnoši o swanetšego go se dira ke go kgopela. Re loketše go go kolobetša. Woo ke mošomo wa rena, go go kolobetša Leineng la wa rena Morena Jesu Kriste. Ke mošomo wa rena go e dira. Gomme re tla thaba go e dira, nako ye nngwe le ye nngwe. Wena yo a swanetšego go kolobetšwa, e no ya dikamoreng, ka pela ka morago ga tirelo, gomme re tla ya thwi pele ka kolobetšo ya meetse. Yo mongwe le yo mongwe o nyaka go ba latela, o tla ba le nnete gore re mo . . . ge o sokologile dibeng tša gago gomme o amogetše Jesu bjalo ka Mophološi wa gago.

244 O be o le Mokriste lebaka la mengwaga, gomme ga se wa ke wa bona Seetša, gomme Seetša sa tokologo se tlile bjale. Mosadi, Monyalwa yo a swanetšego go tšea Leina! Jesu o rile, “Ke tlile Leineng la Tate wa Ka, gomme ga le Nkamogele. Eupša fao go tla ba yo motee a tlogo leineng la gagwe mong, gomme le tla mo amogela,” yeo ke kereke ya gago ya leina.


245 Morwa yo mongwe le yo mongwe o tla leineng la tatagwe. Ke tlile leineng la tate wa ka. Lena banna le tlile leineng la tatagolena.

246 Gomme Leina la Gagwe e be e le eng, Leina la Tate ke mang? Jesu! O, “tlile Leineng la Tate wa Ka, ga le Nkamogele.” Bjale Monyalwa wa Gagwe o tla ba le Leina la Gagwe, go le bjalo.

247 Ke tšere mosadi, ka leina la Broy, mme a ba Branham.

248 O tlela Monyalwa, ebang le bonnete go elelwa seo ge le etla mogobeng.

A re inamišeng dihlogo tša rena bjale.

249 Gomme Ngwanešu Vayle mo ga se mosetsebjego go rena. Ke ngwanešu yo bohlokwa kudu, o bile le nna ka dikopanong tše ntši, yena le mosadi wa gagwe. Gomme gape bjale ke mongwadi wa dithero tše le dilo tše di yago ka go sebopego sa puku. Ngwanešu Vayle, a o ka re phatlalatša ka thapelo, ge re inamiša dihlogo tša rena. [Ngwanešu Vayle o a rapela—Mor.] 

GO LEWA KE DIHLONG NST65-0711
(Ashamed)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, mathomong o abilwe ka Seisimane ka Lamorena mosong, Julae 11, 1965, mo Branham Tabarenekele ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho tlhathollo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2016 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org